# LED T8 Type A lamps Ballast Compatibility List

## T8 TYPE A SERIES 5

### Standard: 120/277 V (1/2)

**69295 -** T8/S5/8W/840/24/STD
**69303 -** T8/S5/8W/830/24/STD/SMX
**69304 -** T8/S5/8W/835/24/STD/SMX

| Brand | Order code | Starting Method | Number of lamps | 1 Lamp 120 V | 1 Lamp 277 V | 2 Lamps 120 V | 2 Lamps 277 V | 3 Lamps 120 V | 3 Lamps 277 V | 4 Lamps 120 V | 4 Lamps 277 V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 61062 E232T8PS120-277/L/AS/BULK | PS | 2 | non-compatible | non-compatible | compatible | compatible | | | | |
| | 63627 E232T8PS120-277/N/AS | PS | 2 | compatible | compatible | compatible | compatible | | | | |
| | 60080 E332T8IS120/L/BULK | IS | 3 | | | compatible | | compatible | | | |
| | 61065 E432T8PS120-277/L/AS/BULK | PS | 4 | | | | | compatible | compatible | compatible | compatible |
| | 60075 E232T8IS120/H/90C | IS | 2 | non-compatible | | compatible | | | | | |
| | 61129 E432T8IS120-277/N/AS | IS | 4 | | | | | compatible | compatible | compatible | compatible |
| | 59770 E432T8IS120/H/90C | IS | 4 | | | | | non-compatible | | non-compatible | |
| | 31037 STD DESC BE117/32PI120/L/SL/TP/STD GLB | IS | 1 | compatible | | | | | | | |
| | 31010 STD DESC B132T8IS120/N | IS | 1 | compatible | | | | | | | |
| | 61114 E432T8IS120/N/AS | IS | 4 | | | | | compatible | | compatible | |
| | 61113 E232T8IS120/N/AS | IS | 2 | compatible | | compatible | | | | | |
| | 61120 E432T8IS120/L/AS | IS | 4 | | | | | compatible | | compatible | |
| | 61122 E332T8IS120/N/AS | IS | 3 | | | compatible | | compatible | | | |
| | 61123 E232T8IS120/L/AS | IS | 2 | compatible | | compatible | | | | | |
| | 61134 E432T8IS120-277/L/AS | IS | 4 | | | | | compatible | compatible | compatible | compatible |

**69296 -** T8/S5/10W/840/36/STD
**69305 -** T8/S5/10W/835/36/STD/SMX
**69306 -** T8/S5/10W/840/36/STD/SMX

| Brand | Order code | Starting Method | Number of lamps | 1 Lamp 120 V | 1 Lamp 277 V | 2 Lamps 120 V | 2 Lamps 277 V | 3 Lamps 120 V | 3 Lamps 277 V | 4 Lamps 120 V | 4 Lamps 277 V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 61062 E232T8PS120-277/L/AS/BULK | PS | 2 | non-compatible | non-compatible | compatible | compatible | | | | |
| | 63627 E232T8PS120-277/N/AS | PS | 2 | compatible | compatible | compatible | compatible | | | | |
| | 60080 E332T8IS120/L/BULK | IS | 3 | | | compatible | | compatible | | | |
| | 61065 E432T8PS120-277/L/AS/BULK | PS | 4 | | | | | compatible | compatible | compatible | compatible |
| | 60075 E232T8IS120/H/90C | IS | 2 | non-compatible | | compatible | | | | | |
| | 61129 E432T8IS120-277/N/AS | IS | 4 | | | | | compatible | compatible | compatible | compatible |
| | 59770 E432T8IS120/H/90C | IS | 4 | | | | | non-compatible | | non-compatible | |
| | 31037 STD DESC BE117/32PI120/L/SL/TP/STD GLB | IS | 1 | compatible | | | | | | | |
| | 31010 STD DESC B132T8IS120/N | IS | 1 | compatible | | | | | | | |
| | 61114 E432T8IS120/N/AS | IS | 4 | | | | | compatible | | compatible | |
| | 61113 E232T8IS120/N/AS | IS | 2 | compatible | | compatible | | | | | |
| | 61120 E432T8IS120/L/AS | IS | 4 | | | | | compatible | | compatible | |
| | 61122 E332T8IS120/N/AS | IS | 3 | | | compatible | | compatible | | | |
| | 61123 E232T8IS120/L/AS | IS | 2 | compatible | | compatible | | | | | |
| | 61134 E432T8IS120-277/L/AS | IS | 4 | | | | | compatible | compatible | compatible | compatible |

**Legend:** compatible (blue) — non-compatible (red) — N/A (white)

# LED T8 Type A lamps Ballast Compatibility List

**STANDARD®**

**Standard: 120/277 V (2/2)**

**69297** - T8/S5/11W/835/48/STD
**69298** - T8/S5/11W/840/48/STD
**69299** - T8/S5/11W/850/48/STD

**69307** - T8/S5/11W/830/48/STD/SMX
**69308** - T8/S5/11W/835/48/STD/SMX
**69309** - T8/S5/11W/840/48/STD/SMX
**69310** - T8/S5/11W/850/48/STD/SMX

| Brand | Order code | Starting Method | Number of lamps | 1 Lamp 120 V | 1 Lamp 277 V | 2 Lamps 120 V | 2 Lamps 277 V | 3 Lamps 120 V | 3 Lamps 277 V | 4 Lamps 120 V | 4 Lamps 277 V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 61062 E232T8PS120-277/L/AS/BULK | PS | 2 | non-compatible | non-compatible | compatible | compatible | | | | |
| | 63627 E232T8PS120-277/N/AS | PS | 2 | compatible | compatible | compatible | compatible | | | | |
| | 60080 E332T8IS120/L/BULK | IS | 3 | | | compatible | | compatible | | | |
| | 61065 E432T8PS120-277/L/AS/BULK | PS | 4 | | | | | compatible | compatible | compatible | compatible |
| | 60075 E232T8IS120/H/90C | IS | 2 | non-compatible | | compatible | | | | | |
| | 61129 E432T8IS120-277/N/AS | IS | 4 | | | | | compatible | compatible | compatible | compatible |
| | 59770 E432T8IS120/H/90C | IS | 4 | | | | | non-compatible | | non-compatible | |
| | 31037 STD DESC BE117/32PI120/L/SL/TP/STD GLB | IS | 1 | compatible | | | | | | | |
| | 31010 STD DESC B132T8IS120/N | IS | 1 | compatible | | | | | | | |
| | 61114 E432T8IS120/N/AS | IS | 4 | | | | | compatible | | compatible | |
| | 61113 E232T8IS120/N/AS | IS | 2 | compatible | | compatible | | | | | |
| | 61120 E432T8IS120/L/AS | IS | 4 | | | | | compatible | | compatible | |
| | 61122 E332T8IS120/N/AS | IS | 3 | | | compatible | | compatible | | | |
| | 61123 E232T8IS120/L/AS | IS | 2 | compatible | | compatible | | | | | |
| | 61134 E432T8IS120-277/L/AS | IS | 4 | | | | | compatible | compatible | compatible | compatible |

**69300** - T8/S5/14W/835/48/STD
**69301** - T8/S5/14W/840/48/STD
**69302** - T8/S5/14W/850/48/STD

**69311** - T8/S5/14W/830/48/STD/SMX
**69312** - T8/S5/14W/835/48/STD/SMX
**69313** - T8/S5/14W/840/48/STD/SMX
**69314** - T8/S5/14W/850/48/STD/SMX

| Brand | Order code | Starting Method | Number of lamps | 1 Lamp 120 V | 1 Lamp 277 V | 2 Lamps 120 V | 2 Lamps 277 V | 3 Lamps 120 V | 3 Lamps 277 V | 4 Lamps 120 V | 4 Lamps 277 V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 61062 E232T8PS120-277/L/AS/BULK | PS | 2 | non-compatible | non-compatible | compatible | compatible | | | | |
| | 63627 E232T8PS120-277/N/AS | PS | 2 | compatible | compatible | compatible | compatible | | | | |
| | 60080 E332T8IS120/L/BULK | IS | 3 | | | compatible | | compatible | | | |
| | 61065 E432T8PS120-277/L/AS/BULK | PS | 4 | | | | | compatible | compatible | compatible | compatible |
| | 60075 E232T8IS120/H/90C | IS | 2 | non-compatible | | compatible | | | | | |
| | 61129 E432T8IS120-277/N/AS | IS | 4 | | | | | compatible | compatible | compatible | compatible |
| | 59770 E432T8IS120/H/90C | IS | 4 | | | | | non-compatible | | non-compatible | |
| | 31037 STD DESC BE117/32PI120/L/SL/TP/STD GLB | IS | 1 | compatible | | | | | | | |
| | 31010 STD DESC B132T8IS120/N | IS | 1 | compatible | | | | | | | |
| | 61114 E432T8IS120/N/AS | IS | 4 | | | | | compatible | | compatible | |
| | 61113 E232T8IS120/N/AS | IS | 2 | compatible | | compatible | | | | | |
| | 61120 E432T8IS120/L/AS | IS | 4 | | | | | compatible | | compatible | |
| | 61122 E332T8IS120/N/AS | IS | 3 | | | compatible | | compatible | | | |
| | 61123 E232T8IS120/L/AS | IS | 2 | compatible | | compatible | | | | | |
| | 61134 E432T8IS120-277/L/AS | IS | 4 | | | | | compatible | compatible | compatible | compatible |

Legend: ▮ compatible  ▮ non-compatible  ☐ N/A

Ballasts test are performed with a specific manufacturing date code. Older ballasts, with the same model numbers may have different electronic designs and consequently compatibility may vary. Similarly, newer ballast, with the same model number, may have undergone revisions that may affect compatibility. Compatibility may also extend beyond this list and Stanpro recommends testing a few fixtures with the ballast compatible lamps, even if the ballast is on this compatibility list, to ensure compatibility and performance.

To validate compatibility with ballasts that are not on this list, please contact your sales representative

# LED T8 Type A lamps Ballast Compatibility List

**STANDARD®**

## Standard: 347 V (1/2)

69295 - T8/S5/8W/840/24/STD
69303 - T8/S5/8W/830/24/STD/SMX
69304 - T8/S5/8W/835/24/STD/SMX

| Ballast Description | | | | 1 Lamp | 2 Lamps | 3 Lamps | 4 Lamps | Ballast Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | Order code | Starting Method | Number of lamps | Input Voltage | | | | |
| | | | | 347 V | 347 V | 347V | 347 V | |
| Standard | 10294 E432T8IS347/N | IS | 4 | | | compatible | compatible | |
| | 56603 E432T8IS347/L/BULK | IS | 4 | | | compatible | compatible | |
| | 59771 E432T8IS347/H/90C | IS | 4 | | | compatible | compatible | |
| | 61066 E432T8PS347/L/AS/BULK | PS | 4 | | | compatible | compatible | |
| | 61064 E432T8PS347/N/AS/BULK | PS | 4 | | | compatible | compatible | |
| | 66150 E232T8IS/MIC/347/N/AS | IS | 2 | compatible | compatible | | | |
| | 56557 E132T8IS347/L/BULK | IS | 1 | compatible | | | | |
| | 62992 E232T8PS347/N/AS/BULK | PS | 2 | compatible | compatible | | | |
| | 59741 E232T8PS347/H/XTRM | PS | 2 | non-compatible | non-compatible | | | |
| | 66152 E232T8IS/MIC/L/AS/BULK | IS | 2 | compatible | | | | |
| | 60076 E232T8IS347/H/90C | IS | 2 | compatible | | | | |
| | 60079 E332T8IS347/L/90C/BULK | IS | 3 | | compatible | compatible | | |

69296 - T8/S5/10W/840/36/STD
69305 - T8/S5/10W/835/36/STD/SMX
69306 - T8/S5/10W/840/36/STD/SMX

| Ballast Description | | | | 1 Lamp | 2 Lamps | 3 Lamps | 4 Lamps | Ballast Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | Order code | Starting Method | Number of lamps | Input Voltage | | | | |
| | | | | 347 V | 347 V | 347V | 347 V | |
| Standard | 10294 E432T8IS347/N | IS | 4 | | | compatible | compatible | |
| | 56603 E432T8IS347/L/BULK | IS | 4 | | | compatible | compatible | |
| | 59771 E432T8IS347/H/90C | IS | 4 | | | non-compatible | compatible | |
| | 61066 E432T8PS347/L/AS/BULK | PS | 4 | | | compatible | compatible | |
| | 61064 E432T8PS347/N/AS/BULK | PS | 4 | | | compatible | compatible | |
| | 66150 E232T8IS/MIC/347/N/AS | IS | 2 | compatible | compatible | | | |
| | 56557 E132T8IS347/L/BULK | IS | 1 | compatible | | | | |
| | 62992 E232T8PS347/N/AS/BULK | PS | 2 | compatible | compatible | | | |
| | 59741 E232T8PS347/H/XTRM | PS | 2 | non-compatible | non-compatible | | | |
| | 66152 E232T8IS/MIC/L/AS/BULK | IS | 2 | compatible | | | | |
| | 60076 E232T8IS347/H/90C | IS | 2 | non-compatible | compatible | | | |
| | 60079 E332T8IS347/L/90C/BULK | IS | 3 | | compatible | compatible | | |

■ compatible   ■ non-compatible   ☐ N/A

Ballasts test are performed with a specific manufacturing date code. Older ballasts, with the same model numbers may have different electronic designs and consequently compatibility may vary. Similarly, newer ballast, with the same model number, may have undergone revisions that may affect compatibility. Compatibility may also extend beyond this list and Stanpro recommends testing a few fixtures with the ballast compatible lamps, even if the ballast is on this compatibility list, to ensure compatibility and performance.

To validate compatibility with ballasts that are not on this list, please contact your sales representative

# LED T8 Type A lamps Ballast Compatibility List

**STANDARD®**

**Standard: 347V (2/2)**
69297 - T8/S5/11W/835/48/STD
69298 - T8/S5/11W/840/48/STD
69299 - T8/S5/11W/850/48/STD

69307 - T8/S5/11W/830/48/STD/SMX
69308 - T8/S5/11W/835/48/STD/SMX
69309 - T8/S5/11W/840/48/STD/SMX
69310 - T8/S5/11W/850/48/STD/SMX

| Ballast Description | | | | 1 Lamp | 2 Lamps | 3 Lamps | 4 Lamps | Ballast Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | Order code | Starting Method | Number of lamps | Input Voltage | | | | |
| | | | | 347 V | 347 V | 347V | 347 V | |
| Standard | 10294 E432T8IS347/N | IS | 4 | | | 🟦 | 🟦 | |
| | 56603 E432T8IS347/L/BULK | IS | 4 | | | 🟦 | 🟦 | |
| | 59771 E432T8IS347/H/90C | IS | 4 | | | 🟥 | 🟦 | |
| | 61066 E432T8PS347/L/AS/BULK | PS | 4 | | | 🟦 | 🟦 | |
| | 61064 E432T8PS347/N/AS/BULK | PS | 4 | | | 🟦 | 🟦 | |
| | 66150 E232T8IS/MIC/347/N/AS | IS | 2 | 🟦 | 🟦 | | | |
| | 56557 E132T8IS347/L/BULK | IS | 1 | 🟦 | | | | |
| | 62992 E232T8PS347/N/AS/BULK | PS | 2 | 🟦 | 🟦 | | | |
| | 59741 E232T8PS347/H/XTRM | PS | 2 | 🟥 | 🟥 | | | |
| | 66152 E232T8IS/MIC/L/AS/BULK | IS | 2 | 🟦 | 🟦 | | | |
| | 60076 E232T8IS347/H/90C | IS | 2 | 🟥 | 🟦 | | | |
| | 60079 E332T8IS347/L/90C/BULK | IS | 3 | | 🟦 | 🟦 | | |

69302 - T8/S5/14W/850/48/STD
69311 - T8/S5/14W/830/48/STD/SMX
69312 - T8/S5/14W/835/48/STD/SMX
69313 - T8/S5/14W/840/48/STD/SMX
69314 - T8/S5/14W/850/48/STD/SMX

| Ballast Description | | | | 1 Lamp | 2 Lamps | 3 Lamps | 4 Lamps | Ballast Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | Order code | Starting Method | Number of lamps | Input Voltage | | | | |
| | | | | 347 V | 347 V | 347V | 347 V | |
| Standard | 10294 E432T8IS347/N | IS | 4 | | | 🟦 | 🟦 | |
| | 56603 E432T8IS347/L/BULK | IS | 4 | | | 🟦 | 🟦 | |
| | 59771 E432T8IS347/H/90C | IS | 4 | | | 🟥 | 🟦 | |
| | 61066 E432T8PS347/L/AS/BULK | PS | 4 | | | 🟦 | 🟦 | |
| | 61064 E432T8PS347/N/AS/BULK | PS | 4 | | | 🟦 | 🟦 | |
| | 66150 E232T8IS/MIC/347/N/AS | IS | 2 | 🟦 | 🟦 | | | |
| | 56557 E132T8IS347/L/BULK | IS | 1 | 🟦 | | | | |
| | 62992 E232T8PS347/N/AS/BULK | PS | 2 | 🟦 | 🟦 | | | |
| | 59741 E232T8PS347/H/XTRM | PS | 2 | 🟥 | 🟥 | | | |
| | 66152 E232T8IS/MIC/L/AS/BULK | IS | 2 | 🟦 | 🟦 | | | |
| | 60076 E232T8IS347/H/90C | IS | 2 | 🟥 | 🟦 | | | |
| | 60079 E332T8IS347/L/90C/BULK | IS | 3 | | 🟦 | 🟦 | | |

# LED T8 Type A lamps Ballast Compatibility List

**STANDARD®**

| Order code | Description |
|---|---|
| 69295 | T8/S5/8W/840/24/STD |
| 69296 | T8/S5/10W/840/36/STD |
| 69297 | T8/S5/11W/835/48/STD |
| 69298 | T8/S5/11W/840/48/STD |
| 69299 | T8/S5/11W/850/48/STD |
| 69300 | T8/S5/14W/835/48/STD |
| 69301 | T8/S5/14W/840/48/STD |

| Order code | Description |
|---|---|
| 69302 | T8/S5/14W/850/48/STD |
| 69303 | T8/S5/8W/830/24/STD/SMX |
| 69304 | T8/S5/8W/835/24/STD/SMX |
| 69305 | T8/S5/10W/835/36/STD/SMX |
| 69306 | T8/S5/10W/840/36/STD/SMX |
| 69307 | T8/S5/11W/830/48/STD/SMX |
| 69308 | T8/S5/11W/835/48/STD/SMX |

| Order code | Description |
|---|---|
| 69309 | T8/S5/11W/840/48/STD/SMX |
| 69310 | T8/S5/11W/850/48/STD/SMX |
| 69311 | T8/S5/14W/830/48/STD/SMX |
| 69312 | T8/S5/14W/835/48/STD/SMX |
| 69313 | T8/S5/14W/840/48/STD/SMX |
| 69314 | T8/S5/14W/850/48/STD/SMX |

## Other brands: 120/277 V (1/4)

| Brand | Order code | Starting Method | Number of lamps | 1 Lamp 120 V | 1 Lamp 277 V | 2 Lamps 120 V | 2 Lamps 277 V | 3 Lamps 120 V | 3 Lamps 277 V | 4 Lamps 120 V | 4 Lamps 277 V | Ballast version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act | ACT 2P32ISUNVE | IS | 2 | ■ | ■ | | | | | | | |
| Antron I Electronics | A32T8MICL0 | IS | 2 | ■ | ■ | | | | | | | |
| Arcata | ACT 3P32ISUNVLE | IS | 3 | | | ■ | ■ | | | | | |
| Cooper Lighting | CL-432ISUNV-R1-B | IS | 4 | | | | | ■ | ■ | | | |
| Eiko | PM-2X32T8-UNV-IS-L | IS | 2 | ■ | ■ | | | | | | | |
| Eiko | PM-2X32T8-UNV-IS | IS | 2 | ■ | ■ | | | | | | | |
| Espen | VE232MVHIPE | IS | 2 | ■ | ■ | | | | | | | |
| Espen | VE232MVHIPLE | IS | 2 | ■ | ■ | | | | | | | |
| General Electric | GE-232-MV-N | IS | 2 | ■ | ■ | | | | | | | |
| General Electric | GE232MAX-N/ULTRA | IS | 2 | ■ | ■ | | | | | | | |
| General Electric | GE432MAX-H/ULTRA | IS | 4 | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| General Electric | GE432MAX-L/ULTRA | IS | 4 | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| General Electric | GE432MAX-G-N | IS | 4 | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| General Electric | GE132MAXP-N/ULTRA | IS | 1 | | | ■ | | | | | | |
| General Electric | GE232MV-N-DIY | IS | 2 | ■ | ■ | | | | | | | |
| General Electric | GE332MV-N | IS | 3 | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| General Electric | GE332MAX-N/ULTRA | IS | 3 | | | ■ | ■ | ■ | | | | |
| General Electric | GE332MAX-L/ULTRA | IS | 3 | | | ■ | ■ | ■ | | | | |
| General Electric | GE332MAX-G-N | IS | 3 | | | ■ | ■ | ■ | | | | |
| General Electric | GE432-120-RES | IS | 4 | | | | | ■ | | ■ | | |
| General Electric | GE432MAX-N/ULTRA | IS | 4 | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| General Electric | GE332MAXP-L/ULTRA | IS | 3 | | | ■ | ■ | ■ | | | | |
| General Electric | GE232MAX-G-N | IS | 2 | ■ | ■ | | | | | | | |
| General Electric | GE-232-MV-PS-N | PS | 2 | ■ | ■ | | | | | | | |
| Halco | EP232IS/MV/HE | IS | 2 | ■ | ■ | | | | | | | |
| Halco | EP332IS/MV/HE | IS | 3 | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| Halco | EP432IS/L/MV/HE | IS | 4 | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Halco | EP232IS/L/MV/HE | IS | 2 | ■ | ■ | | | | | | | |
| Halco | EP332IS/L/MV/HE | IS | 3 | | | ■ | ■ | ■ | | | | |
| Halco | EP432IS/120/MC | IS | 4 | | | | | ■ | | ■ | | |
| Hatch | HL232BIS/UV/HE/W | IS | 2 | ■ | ■ | | | | | | | |
| Hatch | HL432BIS/UV/HE/W | IS | 4 | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Howard Industries | EP3/32IS/MV/SC/HE | IS | 3 | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| Howard Industries | EPL4/32IS/MV/MC/HE | IS | 4 | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Howard Industries | E2/32IS-120MC | IS | 2 | ■ | | | | | | | | |
| Howard Industries | EPL2/32IS/MV/MC/HE | IS | 2 | ■ | ■ | | | | | | | |
| Howard Industries | EPL3/32IS/MV/SC/HE | IS | 3 | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| Howard Industries | EP4/32IS/MV/MC/HE | IS | 4 | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Howard Industries | EP2/32IS/MV/MC/HE | IS | 2 | ■ | ■ | | | | | | | |
| Howard Industries | EP3/32IS/MV/MC/HE | IS | 3 | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| Howard Industries | EPH3/32IS/MV/MC/HE | IS | 3 | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| Howard Industries | EP4/32PPRS/MV/SC/HE | PRS | 4 | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | |

■ compatible  ■ non-compatible  ☐ N/A

Ballasts test are performed with a specific manufacturing date code. Older ballasts, with the same model numbers may have different electronic designs and consequently compatibility may vary. Similarly, newer ballast, with the same model number, may have undergone revisions that may affect compatibility. Compatibility may also extend beyond this list and Stanpro recommends testing a few fixtures with the ballast compatible lamps, even if the ballast is on this compatibility list, to ensure compatibility and performance.

To validate compatibility with ballasts that are not on this list, please contact your sales representative

# LED T8 Type A lamps Ballast Compatibility List

## Other brands: 120/277 V (2/4)

| Brand | Order code | Starting Method | Number of lamps | 1 Lamp 120 V | 1 Lamp 277 V | 2 Lamps 120 V | 2 Lamps 277 V | 3 Lamps 120 V | 3 Lamps 277 V | 4 Lamps 120 V | 4 Lamps 277 V | Ballast version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEYSTONE | KTEB-432RIS-1-TP-SL | IS | 4 | | | | | ✔ | | ✔ | | |
| | KTEB-332-UV-IS-N-P | IS | 3 | | | ✔ | ✔ | ✔ | | | | |
| | KTEB-232LBF-1-TP-PIC-EV | IS | 2 | ✔ | | ✔ | | | | | | |
| | KTEB-432-UV-PS-N-P | PS | 4 | | | | | ✔ | ✔ | | | |
| | KTEB-232-UV-PS-L-P | PS | 2 | ✔ | | ✔ | | | | | | |
| LIGHTING PRODUCTS LIMITED | EB-332EBF-UV-TP-HE | IS | 3 | ✔ | | ✔ | | ✔ | | | | |
| MAXLITE | SKEU322HEL/SC | IS | 2 | ✔ | | ✔ | | | | | | |
| | SKEU324HE/SC | IS | 4 | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| | SKEU323L/SC | IS | 3 | | | ✔ | | ✔ | | | | |
| | MLEU322HEL/SC | IS | 2 | ✔ | | ✔ | | | | | | |
| OSRAM SYLVANIA | QTP 2X32T8/UNV ISN-SC | IS | 2 | ✔ | | ✔ | | | | | | |
| | QHE 2X32T8/UNV ISN-SC | IS | 2 | ✔ | | ✔ | | | | | | |
| | QHE 2X32T8/UNV ISL-SC | IS | 2 | ✔ | | ✔ | | | | | | |
| | QHE 4X32T8/UNV ISN-SC | IS | 4 | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| | QHE 4X32T8/UNV ISL-SC | IS | 4 | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| | QHE 1X32T8/UNV ISN-SC | IS | 1 | ✔ | | | | | | | | |
| | QHE 1X32T8/UNV ISL-SC | IS | 1 | ✔ | | | | | | | | |
| | QTP 3X32T8/UNV ISN-SC | IS | 3 | | | ✔ | | ✔ | | | | |
| | QHE 3X32T8/UNV ISN-SC | IS | 4 | | | ✔ | | ✔ | | ✔ | | |
| | QHE 3X32T8/UNV ISL-SC | IS | 3 | | | ✔ | | ✔ | | | | |
| | QTP2x32T8/277 ISN-D | IS | 2 | | ✔ | | ✔ | | | | | |
| | QTP 2X32T8/UNV ISL-SC | IS | 2 | ✔ | | ✔ | | | | | | |
| | QHE 1X32T8/UNV ISH-SC | IS | 1 | ✔ | | | | | | | | |
| | QHE 2X32T8/UNV PSH-HT | PRS | 2 | | | ✔ | | | | | | |
| | QHE 2X32T8/UNV PSN-MC | PRS | 2 | ✔ | | ✔ | | | | | | |
| | QHE 4X32T8/UNV PSN-SC | PRS | 4 | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Pacific Flourescent | EB-232IS-120-RES | IS | 2 | ✔ | | ✔ | | | | | | |
| Philips-Advance | IOPA-2P32-N | IS | 2 | ✔ | | ✔ | | | | | | |
| | IOP-2P32-LW-N | IS | 2 | ✔ | | ✔ | | | | | | |
| | IOP-4P32-N | IS | 4 | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| | IOP-4P32-LW-N | IS | 4 | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| | IOP-1P32-N | IS | 1 | ✔ | ✔ | | | | | | | |
| | REB-4P32-SC | IS | 4 | | | | | ✔ | | ✔ | | |
| | VEL-2P32-SC | IS | 2 | | ✔ | | ✔ | | | | | |
| | IOPA-4P32-SC | IS | 4 | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| | ICN-132-MC | IS | 1 | ✔ | | | | | | | | |
| | ICN-3P32-SC | IS | 3 | | | ✔ | | ✔ | | | | |
| | VEL-3P32-SC | IS | 3 | | | ✔ | | ✔ | | | | |
| | IOPA-2P32-LW-N | IS | 2 | ✔ | | ✔ | | | | | | |
| | IOP-1P32-LW-N | IS | 1 | ✔ | | | | | | | | |
| | IOP-1P32-SC | IS | 1 | ✔ | | | | | | | | |
| | IOP-1P32-LW-SC | IS | 1 | ✔ | ✔ | | | | | | | |
| | IOP-3PSP32-SC | PS | 3 | | | | | ✔ | ✔ | | | |
| | IOP-4PSP32-SC | PS | 4 | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| | IOP-4PSP32-LW-SC | PS | 4 | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |

Legend: ✔ compatible · non-compatible · N/A

Ballasts test are performed with a specific manufacturing date code. Older ballasts, with the same model numbers may have different electronic designs and consequently compatibility may vary. Similarly, newer ballast, with the same model number, may have undergone revisions that may affect compatibility. Compatibility may also extend beyond this list and Stanpro recommends testing a few fixtures with the ballast compatible lamps, even if the ballast is on this compatibility list, to ensure compatibility and performance.

To validate compatibility with ballasts that are not on this list, please contact your sales representative

# LED T8 Type A lamps Ballast Compatibility List

## Other brands: 120/277 V (3/4)

| Brand | Order code | Starting Method | Number of lamps | 1 Lamp 120 V | 1 Lamp 277 V | 2 Lamps 120 V | 2 Lamps 277 V | 3 Lamps 120 V | 3 Lamps 277 V | 4 Lamps 120 V | 4 Lamps 277 V | Ballast version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PLUSRITE** | BAF232IS/MV | IS | 2 | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| | BAF332IS/MV | IS | 3 | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| | BAF332IS/MV/L | IS | 3 | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| | BAF432IS/MV | IS | 4 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | BAF432IS/MV/L | IS | 4 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| **ProLume** | EP232IS/L/MV/SL | IS | 2 | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| | E432IS/120/R/SL | IS | 4 | | | | | ✓ | | ✓ | | |
| **SOLA** | E-758-U-232-MC | IS | 2 | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| **SUNPARK** | 120-1/32IS HPF | IS | 1 | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| | U-2/32ISE-LBF | IS | 2 | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| | U-3/32ISE | IS | 3 | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| | 120-3/32IS MPF | IS | 3 | | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | U-4/32IS HP,F | IS | 4 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | U-4/32ISE-LBF | IS | 4 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | U-1/32PSE | PS | 1 | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| | SL15T | RS | 2 | | | ✓ | | | | | | |
| | LC 12013T | PS | 1 | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| **Superior Life** | 70210 | PS | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | 70211 | PS | 4 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| **SYLVANIA** | QT 3x32/277 IS | IS | 3 | | | ✓ | ✓ | | | | | |
| **TCP** | E3P32ISUNVE | IS | 3 | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| | E4P32ISUNVE | IS | 4 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| **Universal Lighting Technologies** | B232IUNVHP-N | IS | 2 | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| | B232IUNVEL-A | IS | 2 | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| | B233IUNVHE-A | IS | 2 | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| | B432IUNVHE L-A | IS | 4 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | B332IUNVHP-A | IS | 3 | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| | B432IUNVHP-A | IS | 4 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | B232I120RES-A | IS | 2 | ✓ | | ✓ | | | | | | |
| | B232IUNVHP-B | IS | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | B432IUNVHE-A | IS | 4 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | B432IUNVHEH-E | IS | 4 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | B232I277RH-A | IS | 4 | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| | B132IUNVEL-A | IS | 1 | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| | B432PUNVHE-A | PS | 4 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | B232PUNVHE-B | PS | 2 | | | ✓ | ✓ | | | | | |
| | B332PUNVHE-A | PS | 3 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| | B232SR277S30 | RS | 2 | | | | ✓ | | | | | |

■ compatible   ■ non-compatible   ☐ N/A

Ballasts test are performed with a specific manufacturing date code. Older ballasts, with the same model numbers may have different electronic designs and consequently compatibility may vary. Similarly, newer ballast, with the same model number, may have undergone revisions that may affect compatibility. Compatibility may also extend beyond this list and Stanpro recommends testing a few fixtures with the ballast compatible lamps, even if the ballast is on this compatibility list, to ensure compatibility and performance.

To validate compatibility with ballasts that are not on this list, please contact your sales representative

# LED T8 Type A lamps Ballast Compatibility List

**STANDARD®**

## Other brands: 120/277 V (4/4)

| Brand | Order code | Starting Method | Number of lamps | 1 Lamp 120 V | 1 Lamp 277 V | 2 Lamps 120 V | 2 Lamps 277 V | 3 Lamps 120 V | 3 Lamps 277 V | 4 Lamps 120 V | 4 Lamps 277 V | Ballast version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Watran | DB-232N-MV-TP-HE | IS | 2 | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| | DB-332N-MV-TP-HE | IS | 3 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| | DB-432N-MV-TP-HE | IS | 4 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | DB-432L-MV-TP-HE | IS | 4 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | DB-232N-MV-TP-HE SC | IS | 2 | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| WORK HORSE | WHSG3-UNV-T8-IS | IS | 3 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| | WHSG4-UNV-T8-IS | IS | 4 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |

## Other brands: 347/480 V -  Compatible with all T8 SKUS (69295 - 69314)

| Brand | Order code | Starting Method | Number of lamps | 1 Lamp 347 V | 1 Lamp 480 V | 2 Lamps 347V | 2 Lamps 480 V | 3 Lamps 347 V | 3 Lamps 480 V | 4 Lamps 347 V | 4 Lamps 480 V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General Electric | GE432MAX347-N | IS | 4 | | | | | ✓ | | ✓ | |
| OSRAM | QHE 2x32T8/347 PSN-SC | PRS | 2 | ✓ | | | | | | | |
| OSRAM SYLVANIA | QT 2x32/347 ISH-SC | IS | 2 | | | ✓ | | | | | |
| SYLVANIA | QT 4X32/347LP | IS | 4 | | | | | ✓ | | ✓ | |
| Universal Lighting Technologies | B432I347HE-A | IS | 4 | | | | | ✓ | | ✓ | |

## Dimming ballast - Compatible with all T8 SKUS (69295 - 69314)

| Brand | Order code | Starting Method | Number of lamps | BF Type | BF Value | Lamp Connection | Dimming depth N-1Lamp | Dimming depth NLamp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General Electric | GE132MVPSN-V03 | DPS | 1 | N | 0.88 | N/A | / | 14 % |
| KEYSTONE | KTLD-2T8LED-UV-IS-VDIM | DPS | 2 | N | 1.18 | N/A | 16.40 % | 16.10 % |

## Emergency ballast - Compatible with all T8 SKUS (69295 - 69314)

| No | Ballast No. | Ballast Brand | Part Number | Start Method | # of Lamps | N-Lamp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 402 | EXITRONIX | XEB-7-B-LM | AC | 1 | |
| 2 | 416 | KEYSTONE | KT-EMRG-1300-T5 | AC | 1 | |
| 3 | 419 | BODINE | B50 | AC | 2 | Can work with these Emergency Ballast |
| 4 | 420 | ESPEN | VEM500DV(L) | AC | 1 | |
| 5 | 422 | ESPEN | VEM1300DV(L) | AC | 1 | |
| 6 | 424 | TAMLITE | BAL1400LPACTD | AC | 1 | |

■ compatible   ■ non-compatible   ☐ N/A

To validate compatibility with ballasts that are not on this list, please contact your sales representative

# LED T5 Type A lamps Ballast Compatibility List

## T5 TYPE A SERIES 5

| Order code | Description |
|---|---|
| 69315 | T5/S3/25W/840/46/STD/SMX |
| 69316 | T5/S3/25W/850/46/STD/SMX |
| 69317 | T5/S3/25W/865/46/STD/SMX |

### Standard: 120/277 V

| Ballast Description | | | | 1 Lamp | | 2 Lamps | | 3 Lamps | | 4 Lamps | | Ballast version |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brand | Order code | Starting Method | Number of lamps | Input Voltage | | | | | | | | |
| | | | | 120 V | 277 V | 120 V | 277 V | 120 V | 277 V | 120 V | 277 V | |
| Standard | 63025-E254T5HOPS120-277/N/XTRM | PS | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| | 63027-E454T5HOPS120-277/N/XTRM | PS | 4 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |

### Standard: 347/480 V

| Ballast Description | | | | 1 Lamp | | 2 Lamps | | 3 Lamps | | 4 Lamps | | Ballast version |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brand | Order code | Starting Method | Number of lamps | Input Voltage | | | | | | | | |
| | | | | 347 V | 480 V | 347 V | 480 V | 347 V | 480 V | 347 V | 480 V | |
| Standard | 63026-E254T5HOPS347/N/XTRM | PS | 2 | ✓ | | ✓ | | | | | | |
| | 63028-E454T5HOPS347/N/XTRM | PS | 4 | | | | | ✓ | | ✓ | | |

# LED T5 Type A lamps Ballast Compatibility List

**Other brands: 120/277 V (1/2)**

Legend: C = compatible (blue), N = non-compatible (red), blank = N/A

| Brand | Order code | Starting Method | Number of lamps | 1 Lamp 120 V | 1 Lamp 277 V | 2 Lamps 120 V | 2 Lamps 277 V | 3 Lamps 120 V | 3 Lamps 277 V | 4 Lamps 120 V | 4 Lamps 277 V | Ballast version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EIKO | PM-4X54T5 UNV PS | PS | 4 | | | | | C | C | | | |
| EIKO | PM-2X54T5 UNV PS | PS | 2 | C | C | C | C | | | | | |
| ESPEN | VE254MVHRP | PS | 2 | C | C | C | C | | | | | |
| ESPEN | VE254MVHRP(11101) | PS | 2 | C | N | C | C | | | | | |
| ESPEN | VE454MVHRP(11100) | PS | 4 | | | | | C | C | | | |
| ESPEN | VE454MVHRP(11047) | PS | 4 | | | | | C | C | | | |
| Fulham | RHA-UNV-254-LT5 | PS | 2 | C | C | C | C | | | | | |
| Fulham | RHA-UNV-454-LT5 | PS | 4 | | | | | C | C | | | |
| General Electric | GE454MVPS90-F | PS | 4 | | | | | C | C | | | |
| General Electric | GE254MVPS90-A | PS | 2 | C | C | C | C | | | | | |
| General Electric | GE454MVPS90-E-S | PS | 4 | | | | | C | C | | | |
| General Electric | GE254MVPS-D-1 | PS | 2 | C | C | C | C | | | | | |
| General Electric | GE254PS347/480-F | PS | 2 | C | C | C | C | | | | | |
| General Electric | GE454PS347/480-E | PS | 4 | | | | | C | C | | | |
| HOWARD INDUSTRIES | EP2/54HO/PRS/MV/W/MC | PRS | 2 | C | C | C | C | | | | | |
| HOWARD INDUSTRIES | EP2/54HO/PRS/MV/W/SC | PRS | 2 | C | C | C | C | | | | | |
| HOWARD INDUSTRIES | EP4/54HO/PRS/MV | PRS | 4 | | | | | C | C | | | |
| KEYSTONE | KTEB-254HO-UV-TP-PS | PS | 2 | C | C | C | C | | | | | |
| KEYSTONE | KTEB-254HO-UV-PS-SL | PS | 2 | N | N | N | N | | | | | |
| KEYSTONE | KTEB-454HO-UV-PS | PS | 4 | | | | | C | C | | | |
| LumaPro | 4KGE7A EB-454PRS-U | PS | 4 | | | | | C | C | | | |
| MAXLITE | SKEU542HOP | PS | 2 | C | C | C | C | | | | | |
| OSRAM | QTP 4x54T5HO/UNV PSN HT W | PRS | 4 | | | | | C | C | | | |
| OSRAM | QHE 1x54T5HO/UNV DIM-TC | PRS | 1 | | | N | N | | | | | |
| OSRAM | QTP 2x54T5HO/UNV PSN HT | PRS | 2 | C | C | C | C | | | | | |
| OSRAM SYLVANIA | QHE 2x54T5HO/UNV PSN | PRS | 2 | C | C | C | C | | | | | |
| OSRAM SYLVANIA | QTP 4x54T5HO/UNV PSN HT W | PRS | 4 | | | | | C | C | | | |
| OSRAM SYLVANIA | QHE 2x54T5HO/UNV PSN HT | PRS | 2 | C | C | C | C | | | | | |
| OSRAM SYLVANIA | QTP 2x54T5HO/UNV PSN | PRS | 2 | C | C | C | C | | | | | |
| OSRAM SYLVANIA | QTP 1x54T5HO/UNV PSN | PRS | 1 | C | C | | | | | | | |
| OSRAM SYLVANIA | QHE 4x54T5HO/UNV PSN HT SCL[DOE] | PRS | 4 | | | | | C | C | | | |
| OSRAM SYLVANIA | QS 2x54T5HO/UNV PS80-SC | PRS | 2 | N | N | N | N | | | | | |
| Philips-Advance | ICN-2S54-90C-N | PS | 2 | C | C | C | C | | | | | |
| Philips-Advance | ICN-2S54-90C-T | PS | 2 | C | C | C | C | | | | | |
| Philips-Advance | ICN-4S54-90C-2LS-G | PS | 4 | | | | | C | C | | | |
| Philips-Advance | ICN-2S54-T | PS | 2 | C | C | C | C | | | | | |
| Philips-Advance | ICN-2S54-N | PS | 2 | C | C | C | C | | | | | |
| Philips-Advance | ICRP-4PSP54-90C | PS | 4 | | | | | N | N | N | N | |
| Philips-Advance | HCRP-4PSP54-90C | PS | 4 | | | | | C | C | | | |
| PLUSRITE | BAF254PS/MV | PS | 2 | C | C | C | C | | | | | |
| PLUSRITE | BAF454PS/MV | PS | 4 | | | | | C | C | | | |

Ballasts test are performed with a specific manufacturing date code. Older ballasts, with the same model numbers may have different electronic designs and consequently compatibility may vary. Similarly, newer ballast, with the same model number, may have undergone revisions that may affect compatibility. Compatibility may also extend beyond this list and Stanpro recommends testing a few fixtures with the ballast compatible lamps, even if the ballast is on this compatibility list, to ensure compatibility and performance.

To validate compatibility with ballasts that are not on this list, please contact your sales representative

■ compatible    ■ non-compatible    □ N/A

# LED T5 Type A lamps Ballast Compatibility List

STANDARD®

## Other brands: 120/277 V (2/2)

| Brand | Order code | Starting Method | Number of lamps | 1 Lamp | | 2 Lamps | | 3 Lamps | | 4 Lamps | | Ballast version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 120 V | 277 V | 120 V | 277 V | 120 V | 277 V | 120 V | 277 V | |
| Robertson | PST154T5MVW | PS | 1 | compatible | compatible | | | | | | | |
| | PSL254T5MV | PS | 2 | compatible | compatible | | | | | | | |
| | PSY454T5MVEL(3P20147) | PS | 4 | | | | | compatible | compatible | compatible | compatible | |
| SUNPARK | U-2/54T5HO | PS | 2 | compatible | compatible | | | | | | | |
| TCP | E2P54PRSUNVE | PS | 2 | compatible | compatible | | | | | | | |
| Ultrasave | ER254120MHT-W | PS | 2 | non-compatible | non-compatible | | | | | | | |
| | ER454120MHT-W | PS | 4 | | | | | compatible | compatible | compatible | compatible | |
| Watran | DB-254HO-MV-TP-PS-SL | PS | 2 | compatible | compatible | | | | | | | |
| | DB-4M54-PS-MV-90 | PS | 4 | | | | | compatible | compatible | compatible | compatible | |

## Other brands: 347/480 V

| Brand | Order code | Starting Method | Number of lamps | 1 Lamp | | 2 Lamps | | 3 Lamps | | 4 Lamps | | Ballast version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 347 V | 480 V | 347 V | 480 V | 347 V | 480 V | 347 V | 480 V | |
| OSRAM | QHE 4x54T5HO/347-480 PSN HT SCL | PRS | 4 | | | | | compatible | compatible | compatible | compatible | |
| OSRAM SYLVANIA | QTP 2x54T5HO/347-480 PSN HT | PRS | 2 | compatible | compatible | | | | | | | |
| | QHE 2x54T5HO/347-480 PSN HT MCL | PRS | 2 | non-compatible | non-compatible | | | | | | | |
| Philips-Advance | HCN-2S54-90C-WL | PS | 2 | non-compatible | non-compatible | non-compatible | non-compatible | | | | | |
| | HCN-4S54-90C-2LS-G | PS | 4 | | | | | non-compatible | non-compatible | non-compatible | non-compatible | |
| Ultrasave | ER454347HT-W | PS | 4 | | | | | compatible | compatible | compatible | compatible | |

## DIMMING BALLAST COMPATIBLE WITH ALL T5 SKUS (69315 - 69317)

| Brand | Order code | Starting Method | Number of lamps | BF | | Lamp Connection | Dimming depth | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Type | Value | | N-1Lamp | NLamp |
| Philips-Advance | REZ-154 | PS | 1 | | | N/A | / | 16 % |

■ compatible   ■ non-compatible   □ N/A

Ballasts test are performed with a specific manufacturing date code. Older ballasts, with the same model numbers may have different electronic designs and consequently compatibility may vary. Similarly, newer ballast, with the same model number, may have undergone revisions that may affect compatibility. Compatibility may also extend beyond this list and Stanpro recommends testing a few fixtures with the ballast compatible lamps, even if the ballast is on this compatibility list, to ensure compatibility and performance.

To validate compatibility with ballasts that are not on this list, please contact your sales representative

# LED Linears Ballast Compatibility List

STANDARD®

## LED T8 SERIES 3

| Order code | Description |
|---|---|
| 64662 | LED/T8/S3/9W/840/24/STD |
| 64663 | LED/T8/S3/13W/840/36/STD |
| 64664 | LED/T8/S3/15W/835/48/STD |
| 64665 | LED/T8/S3/15W/840/48/STD |
| 64666 | LED/T8/S3/15W/850/48/STD |
| 64667 | LED/T8/S3/18W/835/48/STD |
| 64668 | LED/T8/S3/18W/840/48/STD |
| 64669 | LED/T8/S3/18W/850/48/STD |
| 64815 | LED/T8/S3/9W/830/24/STD/SMX |
| 64816 | LED/T8/S3/9W/835/24/STD/SMX |
| 64832 | LED/T8/S3/9W/840/24/STD/SMX |
| 64817 | LED/T8/S3/13W/830/36/STD/SMX |
| 64818 | LED/T8/S3/13W/835/36/STD/SMX |
| 64833 | LED/T8/S3/13W/840/36/STD/SMX |
| 64837 | LED/T8/S3/18W/830/48/STD/SMX |
| 64838 | LED/T8/S3/18W/835/48/STD/SMX |
| 64820 | LED/T8/S3/18W/840/48/STD/SMX |
| 64821 | LED/T8/S3/18W/850/48/STD/SMX |

## LED T8 METRIC

| Order code | Description |
|---|---|
| 65049 | LED/T8/15W/835/46/METRIC/STD |
| 65050 | LED/T8/15W/840/46/METRIC/STD |

## LED T8 SERIES 4

| Order code | Description |
|---|---|
| 66801 | LED/T8/S4/9W/835/24/STD |
| 65473 | LED/T8/S4/9W/840/24/STD |
| 67000 | LED/T8/S4/11W/840/36/STD |
| 65474 | LED/T8/S4/13W/835/48/STD |
| 65475 | LED/T8/S4/13W/840/48/STD |
| 65476 | LED/T8/S4/13W/850/48/STD |
| 65477 | LED/T8/S4/15W/835/48/STD |
| 65478 | LED/T8/S4/15W/840/48/STD |
| 65479 | LED/T8/S4/15W/850/48/STD |
| 65504 | LED/T8/S4/9W/830/24/STD/SMX |
| 65505 | LED/T8/S4/9W/835/24/STD/SMX |
| 65506 | LED/T8/S4/9W/840/24/STD/SMX |
| 67001 | LED/T8/S4/11W/835/36/STD/SMX |
| 67002 | LED/T8/S4/11W/840/36/STD/SMX |
| 65507 | LED/T8/S4/13W/830/48/STD/SMX |
| 65508 | LED/T8/S4/13W/835/48/STD/SMX |
| 65509 | LED/T8/S4/13W/840/48/STD/SMX |
| 65510 | LED/T8/S4/13W/850/48/STD/SMX |
| 65511 | LED/T8/S4/15W/830/48/STD/SMX |
| 65512 | LED/T8/S4/15W/835/48/STD/SMX |
| 65513 | LED/T8/S4/15W/840/48/STD/SMX |
| 66265 | T8HO/S4/15W/840/48/STD |
| 65514 | LED/T8/S4/15W/850/48/STD/SMX |

# LED Linears Ballast Compatibility List

**STANDARD®**

## 120-277 V (1/3)

Legend: C = compatible (blue), X = non-compatible (red), blank = N/A

| Brand | Order code | Number of lamps | Starting Method | 1 Lamp 120 V | 1 Lamp 277 V | 2 Lamps 120 V | 2 Lamps 277 V | 3 Lamps 120 V | 3 Lamps 277 V | 4 Lamps 120 V | 4 Lamps 277 V | Ballast version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arcata | ACT2P32ISUNV | 2 | IS | C | C | C | C | | | | | / |
| Arcata | ACT4P32ISUNV | 4 | IS | | | | | | | C | C | / |
| Advance | ICN-1P32-N | 1 | IS | C | C | | | | | | | / |
| Advance | IOPA-1P32-N | 1 | IS | C | C | | | | | | | REV B |
| Advance | IOPA-1P32-LW-N | 1 | IS | X | X | | | | | | | REV A |
| Advance | ICN-2P32-N | 2 | IS | X | X | C | | | | | | REV C/E |
| Advance | ICN-2P32-SC | 2 | IS | C | C | C | | | | | | / |
| Advance | ICN-2S40-N | 2 | RS | C | C | C | | | | | | / |
| Advance | IOPA-2P32-N | 2 | IS | X | X | C | | | | | | REV A |
| Advance | IOPA-2P32-LW-N | 2 | IS | X | X | C | | | | | | REV B |
| Advance | RCN-2S32-SC | 2 | PS | | | C | | | | | | REV D |
| Advance | REL-2P32-SC | 2 | IS | C | | X | | | | | | / |
| Advance | RELB-2S40-N | 2 | RS | X | | C | | | | | | / |
| Advance | REZ-2S32-SC | 2 | PS | | | C | | | | | | REV E |
| Advance | ICN-3P32-N | 3 | IS | | | C | | C | C | | | REV C |
| Advance | ICN-4P32-N | 4 | IS | | | | | C | C | C | C | / |
| Advance | ICN-4P32-SC | 4 | IS | | | | | X | C | X | C | REV D |
| Advance | REL-4P32-RH-TP | 4 | IS | | | | | C | C | C | C | / |
| Advance | GOPA-2P32-LW-N35M | 4 | IS | C | C | C | C | | | | | / |
| ESPEN | VE232MVHIP | 2 | IS | X | X | C | | | | | | / |
| ESPEN | VE232MVHIPE | 2 | IS | X | X | C | | | | | | / |
| ESPEN | VE232MVHIPHE | 2 | IS | X | X | C | | | | | | / |
| ESPEN | VE232MVHIPLE | 2 | IS | C | X | C | X | | | | | / |
| ESPEN | VE432MVHIP | 4 | IS | | | | | C | C | C | C | / |
| ESPEN | VE432MVHIPE | 4 | IS | | | | | C | C | C | C | / |
| ESPEN | VE432MVHIPHE | 4 | IS | | | | | C | C | C | C | / |
| Fulham | NPY-120-232-LT8 | 2 | PS | C | | C | | | | | | / |
| Fulham | NPY-120-432-T8B | 4 | IS | | | | | C | | C | | / |
| Fulham | NPY-120-432-T8-IS | 4 | IS | | | | | C | | C | | / |
| Fulham | WHCG3-120-T8-IS | 3 | IS | | | C | | | | | | / |
| Fulham | WHCG5-120-T12-RS | 2 | RS | C | | C | | | | | | / |
| Fulham | WH2-120-L | 1 | IS | C | | | | | | | | / |
| Fulham | WH5-120-L | 4 | IS | | | | | X | | C | | / |
| Fusion | FB232MVE | 2 | IS | C | C | C | | | | | | / |
| Fusion | FB232MVE-HE | 2 | IS | C | C | C | | | | | | / |
| Fusion | FB232MVE-LHE | 2 | IS | C | C | C | | | | | | / |
| Fusion | FB232MVE-PPS-HE | 2 | PS | C | C | C | | | | | | / |
| Fusion | FB332MVE | 3 | IS | | | C | | C | C | | | / |
| Fusion | FB432MVE | 4 | IS | | | | | C | C | C | C | / |
| Fusion | FB432MVE-HE | 4 | IS | | | | | C | C | C | C | / |
| Fusion | FB432MVE-PPS-HE | 4 | PS | | | | | C | C | C | C | / |

Legend: ■ compatible ■ non-compatible ☐ N/A

Ballasts test are performed with a specific manufacturing date code. Older ballasts, with the same model numbers may have different electronic designs and consequently compatibility may vary. Similarly, newer ballast, with the same model number, may have undergone revisions that may affect compatibility. Compatibility may also extend beyond this list and Stanpro recommends testing a few fixtures with the ballast compatible lamps, even if the ballast is on this compatibility list, to ensure compatibility and performance.

To validate compatibility with ballasts that are not on this list, please contact your sales representative

## 120-277 V (2/3)

| Brand | Order code | Number of lamps | Starting Method | 1 Lamp 120 V | 1 Lamp 277 V | 2 Lamps 120 V | 2 Lamps 277 V | 3 Lamps 120 V | 3 Lamps 277 V | 4 Lamps 120 V | 4 Lamps 277 V | Ballast version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE | GE132MAXP-N/ULTRA | 1 | IS | compatible | compatible | | | | | | | / |
| | GE 232-120RES-DIYB | 2 | IS | compatible | | compatible | | | | | | / |
| | GE 232-120-PS-N | 2 | PS | compatible | | compatible | | | | | | / |
| | GE232MAX-G-N | 2 | IS | compatible | compatible | compatible | | | | | | / |
| | GE232MAXP-L/ULTRA | 2 | IS | compatible | compatible | compatible | | | | | | / |
| | GE232MAX-N/ULTRA | 2 | IS | non-compatible | compatible | non-compatible | | | | | | / |
| | GE232MAXP-H/ULTRA | 2 | IS | non-compatible | non-compatible | compatible | | | | | | / |
| | GE232-MV-N | 2 | IS | compatible | compatible | compatible | | | | | | / |
| | GE232-MVPS-L | 2 | PS | compatible | compatible | compatible | | | | | | / |
| | GE232-MVPS-L | 2 | PS | compatible | compatible | compatible | | | | | | / |
| | GE-232-MVPS-H | 2 | PS | non-compatible | non-compatible | compatible | | | | | | / |
| | GE332MAX-L/ULTRA | 3 | IS | | | compatible | compatible | compatible | compatible | | | / |
| | GE332MAX90-V60 | 3 | IS | | | non-compatible | non-compatible | compatible | compatible | | | / |
| | GE332MV-N-DIY | 3 | IS | | | compatible | compatible | compatible | compatible | | | / |
| | GE432MAX-H/ULTRA | 4 | IS | | | | | compatible | compatible | compatible | compatible | / |
| | GE432MAX-H-42T | 4 | IS | | | | | compatible | compatible | compatible | compatible | / |
| Green Hill | GH2P59ISUNV | 2 | IS | non-compatible | non-compatible | compatible | compatible | | | | | / |
| | GH4P32ISUNV | 4 | IS | | | | | compatible | compatible | compatible | compatible | / |
| Halco | EP232IS/H/MV/HE | 2 | IS | non-compatible | non-compatible | compatible | compatible | | | | | / |
| | EP332IS/L/MV/HE | 3 | IS | | | compatible | compatible | compatible | compatible | | | / |
| | EP332IS/MV/MC | 3 | IS | | | compatible | compatible | compatible | compatible | | | / |
| | EP432IS/L/MV/HE | 4 | IS | | | | | compatible | compatible | compatible | compatible | / |
| | EP432IS/MV/MC | 4 | IS | | | | | compatible | compatible | compatible | compatible | / |
| Howard | EP4/32IS/MV/MC/HE | 4 | IS | | | | | compatible | compatible | non-compatible | non-compatible | / |
| Huafeng | ENI-T8-32-P2SC-N | 2 | IS | compatible | compatible | compatible | compatible | | | | | / |
| | ENI-T8-32-P4MC-N | 4 | IS | | | | | compatible | compatible | compatible | compatible | / |
| Keystone | KTEB-232-UV-IS-N-P | 2 | IS | compatible | compatible | compatible | compatible | | | | | / |
| | KTEB-332-UV-IS-N-P | 3 | IS | | | compatible | compatible | compatible | compatible | | | / |
| | KTEB-432-UV-IS-N-P | 4 | IS | | | | | compatible | compatible | compatible | compatible | / |
| Osram | QHE 2x32T8/UNV DIM-TC | 2 | PS | compatible | compatible | compatible | compatible | | | | | / |
| | QHE 2x32T8/UNV ISL SC | 2 | IS | compatible | compatible | compatible | compatible | | | | | / |
| | QTP 2x32T8/UNV ISN-SC | 2 | IS | compatible | compatible | compatible | compatible | | | | | / |
| | QTP 3x32T8/UNV PSX-SC | 3 | PS | | | compatible | compatible | non-compatible | non-compatible | | | / |
| | QHE 4x32T8/UNV PSN-SC | 4 | PS | | | | | compatible | compatible | compatible | compatible | / |
| | QTP 4x32T8/UNV ISN-SC | 4 | IS | | | | | compatible | compatible | compatible | compatible | / |
| Pacific | EB-332IS-U | 3 | IS | | | compatible | compatible | compatible | compatible | | | / |
| | EB-432IS-U | 4 | IS | | | | | compatible | compatible | compatible | compatible | / |
| Premium | BB-T8/UVH-2x32 | 2 | IS | compatible | compatible | compatible | compatible | | | | | / |
| | BB-T8/UVH-3x32 | 3 | IS | | | compatible | compatible | compatible | compatible | | | / |
| Robertson | RSW240T12120 | 2 | RS | compatible | | compatible | | | | | | / |

Legend: ▇ compatible ▇ non-compatible ▢ N/A

Ballasts test are performed with a specific manufacturing date code. Older ballasts, with the same model numbers may have different electronic designs and consequently compatibility may vary. Similarly, newer ballast, with the same model number, may have undergone revisions that may affect compatibility. Compatibility may also extend beyond this list and Stanpro recommends testing a few fixtures with the ballast compatible lamps, even if the ballast is on this compatibility list, to ensure compatibility and performance.

To validate compatibility with ballasts that are not on this list, please contact your sales representative

# LED Linears Ballast Compatibility List

**STANDARD**®

## 120-277 V (3/3)

| Brand | Order code | Number of lamps | Starting Method | 1 Lamp | | 2 Lamps | | 3 Lamps | | 4 Lamps | | Ballast version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Input Voltage | | | | | | | | |
| | | | | 120 V | 277 V | 120 V | 277 V | 120 V | 277 V | 120 V | 277 V | |
| STANDARD | 61128 - E232T8IS120-277/N/AS | 2 | IS | ■ | | ■ | | | | | | / |
| | 61130 - E232T8IS120-277/N/AS/BULK | 2 | IS | ■ | | ■ | | | | | | / |
| | 61123 - E232T8IS120/L/AS | 2 | IS | ■ | | ■ | | | | | | / |
| | 61126 - E232T8IS120/L/AS/BULK | 2 | IS | ■ | | ■ | | | | | | / |
| | 61113 - E232T8IS120/N/AS | 2 | IS | ■ | | ■ | | | | | | / |
| | 61124 - E232T8IS120/N/AS/BULK | 2 | IS | ■ | | ■ | | | | | | / |
| | 59770 - E432T8IS120/H/90C | 4 | IS | | | | | ■ | | ■ | | / |
| | 61120 - E432T8IS120/L/AS | 4 | IS | | | | | ■ | | | | / |
| | 61127 - E432T8IS120/L/AS/BULK | 4 | IS | | | | | ■ | | | | / |
| | 61114 - E432T8IS120/N/AS | 4 | IS | | | | | ■ | | | | / |
| | 61125 - E432T8IS120/N/AS/BULK | 4 | IS | | | | | ■ | | | | / |
| Sunpark | SL15T | 2 | RS | ■ | | ■ | | | | | | / |
| Ultrasave | ER254120MHT-W | 2 | PS | ■ | | ■ | | | | | | / |
| | ER454120MHT-W | 4 | PS | | | | | ■ | | ■ | | / |
| Universal | B232PUSV3PLA | 2 | PS | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | REV A |
| | B232SR120S30 | 2 | PS | | | ■ | | | | | | REV E |
| | B232IUNVHP-N | 2 | IS | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | REV B |
| | B332IUNVHP-A | 3 | IS | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | REV B |
| | B432IUNVHP-A | 4 | IS | | | | | ■ | ■ | ■ | | REV B |

■ compatible   ■ non-compatible   ☐ N/A

Ballasts test are performed with a specific manufacturing date code. Older ballasts, with the same model numbers may have different electronic designs and consequently compatibility may vary. Similarly, newer ballast, with the same model number, may have undergone revisions that may affect compatibility. Compatibility may also extend beyond this list and Stanpro recommends testing a few fixtures with the ballast compatible lamps, even if the ballast is on this compatibility list, to ensure compatibility and performance.

To validate compatibility with ballasts that are not on this list, please contact your sales representative

# LED Linears Ballast Compatibility List

**STANDARD®**

## 347 V

| Brand | Order code | Number of lamps | Starting Method | 1 Lamp | 2 Lamps | 3 Lamps | 4 Lamps | Ballast version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Input Voltage — 347 V** | | | | |
| **Arcata** | ACT2P32IS347 | 2 | IS | compatible | compatible | | | / |
| | ACT4P32IS347 | 4 | IS | | | compatible | compatible | / |
| **Advance** | GOPA-2P32-LW-SC | 2 | IS | compatible | compatible | | | REV D |
| | GOPA-4P32-LW-SC | 4 | IS | | | compatible | compatible | REV D |
| | GOPA-4P32-SC | 4 | IS | | | compatible | compatible | REV D |
| **Fusion** | FB232347E-HE | 2 | IS | compatible | compatible | | | / |
| | FB232347E-L | 2 | IS | compatible | compatible | | | / |
| | FB232347E-PPS-HE | 2 | PS | compatible | compatible | | | / |
| | FB432347E-HE | 4 | IS | | | compatible | compatible | / |
| | FB432347E-L | 4 | IS | | | compatible | compatible | / |
| | FB432347E-PPS-HE | 4 | PS | | | compatible | compatible | / |
| **GE** | GE232MAX347-H | 2 | IS | non-compatible | compatible | | | / |
| | GE332MAX347-H | 3 | IS | | non-compatible | compatible | | / |
| | GE432MAX347-H | 4 | IS | | | non-compatible | compatible | / |
| **Osram** | QHE 2x32 T8/347 ISL-SC | 2 | IS | compatible | compatible | | | / |
| | QHE 2x32 T8/347 ISN-SC | 2 | IS | compatible | compatible | | | / |
| **STANDARD** | 60076 - E232T8IS347/H/90C | 2 | IS | non-compatible | compatible | | | / |
| | 58278 - E232T8IS347/L/BULK | 2 | IS | compatible | compatible | | | / |
| | 66152 -E232T8IS/MIC/347/L/AS/BULK | 2 | IS | compatible | compatible | | | |
| | 10293 - E232T8IS347/N | 2 | IS | compatible | compatible | | | |
| | 66150 - E232T8IS/MIC/347/N/AS | 2 | IS | compatible | compatible | | | |
| | 31549 - E232T8IS347/N/BULK | 2 | IS | compatible | compatible | | | / |
| | 66151 - E232T8IS/MIC/347/N/AS/BULK | 2 | IS | compatible | compatible | | | / |
| | 31036 - E432T8IS347/L | 4 | IS | | | compatible | compatible | / |
| | 56603 - E432T8IS347/L/BULK | 4 | IS | | | compatible | compatible | / |
| | 59771 - E432T8IS347/H/90C | 4 | IS | | | non-compatible | non-compatible | / |
| **Ultrasave** | MR232347 | 2 | | non-compatible | compatible | | | / |
| **Universal** | B232I347HE-A | 2 | IS | compatible | compatible | | | / |
| | B432I347HE-A | 4 | IS | | | compatible | compatible | / |

Ballasts test are performed with a specific manufacturing date code. Older ballasts, with the same model numbers may have different electronic designs and consequently compatibility may vary. Similarly, newer ballast, with the same model number, may have undergone revisions that may affect compatibility. Compatibility may also extend beyond this list and Stanpro recommends testing a few fixtures with the ballast compatible lamps, even if the ballast is on this compatibility list, to ensure compatibility and performance.

To validate compatibility with ballasts that are not on this list, please contact your sales representative

■ compatible   ■ non-compatible   □ N/A

# LED Linears Ballast Compatibility List

## LED T5HE

| Order code | Description |
|------------|-------------|
| 66992 | T5/13W/835/46/STD |
| 66993 | T5/13W/840/46/STD |
| 66994 | T5/13W/850/46/STD |

### 120-277 V

| Brand | Order code | Number of lamps | 1 Lamp 120 V | 1 Lamp 277 V | 2 Lamps 120 V | 2 Lamps 277 V | Ballast version |
|-------|-----------|-----------------|------|------|------|------|-----------------|
| Keystone | KTEB-228HE-UV-PS-SL | 2 | compatible | compatible | compatible | compatible | / |
| Advance | ICN-2S28 | 2 | compatible | compatible | compatible | compatible | REV D |
| Advance | ICN-2S28-T | 2 | compatible | compatible | compatible | compatible | REV B |
| Advance | ICN-2S28-N | 2 | compatible | compatible | compatible | compatible | REV B |
| Fulham | RHA-UNV-228-LT5 | 2 | compatible | compatible | compatible | compatible | / |
| GE | GE228MVPS-A | 2 | non-compatible | non-compatible | non-compatible | non-compatible | / |
| HEP | SD214-35 UNI | 2 | non-compatible | non-compatible | compatible | compatible | / |
| Osram | QHE 2x28T5/UNV PSN | 2 | compatible | compatible | compatible | compatible | / |
| Osram | QS 2x28T5/UNV PS95-SC | 2 | compatible | compatible | compatible | compatible | / |
| Robertson | PSA228T5MV | 2 | compatible | compatible | compatible | compatible | / |
| Standard | 60105 - E228T5PS120-277/N/BULK | 2 | compatible | compatible | compatible | compatible | / |
| Universal | B228PUNV-C | 2 | compatible | compatible | compatible | compatible | REV A |
| Universal | B228PUNV-N | 2 | compatible | compatible | compatible | compatible | REV C |
| Universal | B228PU95S50D | 2 | non-compatible | non-compatible | compatible | compatible | REV D |

### 347 V

| Brand | Order code | Number of lamps | 1 Lamp 347 V | 2 Lamps 347 V | Ballast version |
|-------|-----------|-----------------|------|------|-----------------|
| Standard | 60102 - E228T5PS347/N/BULK | 2 | compatible | compatible | / |
| Standard | 10461 - E235T5PS347/N | 2 | compatible | compatible | / |

Ballasts test are performed with a specific manufacturing date code. Older ballasts, with the same model numbers may have different electronic designs and consequently compatibility may vary. Similarly, newer ballast, with the same model number, may have undergone revisions that may affect compatibility. Compatibility may also extend beyond this list and Stanpro recommends testing a few fixtures with the ballast compatible lamps, even if the ballast is on this compatibility list, to ensure compatibility and performance.

To validate compatibility with ballasts that are not on this list, please contact your sales representative

■ compatible ■ non-compatible ☐ N/A

# LED Linears Ballast Compatibility List

**STANDARD®**

## LED T5HO

| Order code | Description |
|---|---|
| 64463 | LED/T5/27W/840/46/ND/STD/SMX |
| 64464 | LED/T5/27W/850/46/ND/STD/SMX |
| 64465 | LED/T5/27W/865/46/ND/STD/SMX |

## LED T5HO SERIES 2

| Order code | Description |
|---|---|
| 65480 | LED/T5/S2/25.5W/840/46/STD/SMX |
| 65481 | LED/T5/S2/25.5W/850/46/STD/SMX |
| 65482 | LED/T5/S2/25.5W/865/46/STD/SMX |

### 120-277 V (1/2)

Legend: C = compatible, N = non-compatible, blank = N/A

| Brand | Order code | Number of lamps | 1 Lamp 120 V | 1 Lamp 277 V | 2 Lamps 120 V | 2 Lamps 277 V | 3 Lamps 120 V | 3 Lamps 277 V | 4 Lamps 120 V | 4 Lamps 277 V | Ballast version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | AC-A2/54T5XS-W | 2 | C | C | C | C | | | | | / |
| Advance | EL1/254A26 | 2 | C | C | C | C | | | | | / |
| Advance | HCN-4S54-2LS-H | 2 | N | N | N | N | | | | | / |
| Advance | ICN-2S54 | 2 | C | C | C | C | | | | | REV B |
| Advance | ICN-2S54-N | 2 | C | C | C | C | | | | | / |
| Advance | ICN-2S54-T | 2 | C | C | C | C | | | | | REV B |
| Advance | ICN-2S54-90C-N | 2 | C | C | C | C | | | | | REV B |
| Advance | IOP-2PSP54-SC | 2 | N | N | N | N | | | | | REV E |
| Advance | IZT-2S54-D | 2 | | | C | C | | | | | REV C |
| Advance | ICN-4S54-90C-2LS-G | 4 | | | C | C | C | C | C | C | REV A/B |
| Advance | ICN-4S54-2LS-H | 4 | N | N | N | N | N | N | N | N | REV C |
| Advance | IOP-4PSP54-2LS-G | 4 | N | N | N | N | N | N | N | N | REV H |
| Damar | 26947A | 2 | C | C | C | C | | | | | / |
| Espen | VE454MVHRP | 4 | | | C | C | C | C | C | C | / |
| Fulham | RHA-UNV-254-LT5 | 2 | C | C | C | C | | | | | / |
| Fulham | RHA-UNV-454-LT5 | 4 | | | C | C | C | C | N | N | / |
| Fulham | WH5-120-L | 2 | N | | N | | | | | | / |
| Fusion | FB254T5MVE | 2 | C | C | C | C | | | | | / |
| Fusion | FB454T5MVE | 4 | | | C | C | C | C | C | C | / |
| GE | GE254MVPS-D | 2 | N | N | N | N | | | | | / |
| GE | GE254MVPS-D-1 | 2 | C | C | C | C | | | | | / |
| GE | GE254MVPS90-A | 2 | N | N | N | N | | | | | / |
| GE | GE454MVPS90-F | 4 | | | C | C | N | N | N | N | / |
| Halco | EP254HO/PS/MV/MC | 2 | C | C | C | C | | | | | / |
| Halco | EP454HO/PS/MV | 4 | | | C | C | C | C | C | C | / |
| HEP | SI 254-58 UNI | 2 | | | N | N | | | | | / |
| HEP | SD 254-58 UNI | 2 | | | C | C | | | | | / |
| Huafeng | ENP-T5-54-S2MC | 2 | C | C | C | C | | | | | / |
| Huafeng | ENP-T5-54-S4LC | 4 | | | C | C | N | N | C | C | / |
| Keystone | KTEB-254HO-UV-PS/A | 2 | C | C | C | C | | | | | / |
| Keystone | KTEB-254HO-UV-PS-SL | 2 | C | N | C | C | | | | | Version D2 |
| Keystone | KTEB-454HO-UV-PS | 4 | | | C | C | C | C | C | C | Version D3 |

Legend: ▮ compatible ▮ non-compatible ☐ N/A

Ballasts test are performed with a specific manufacturing date code. Older ballasts, with the same model numbers may have different electronic designs and consequently compatibility may vary. Similarly, newer ballast, with the same model number, may have undergone revisions that may affect compatibility. Compatibility may also extend beyond this list and Stanpro recommends testing a few fixtures with the ballast compatible lamps, even if the ballast is on this compatibility list, to ensure compatibility and performance.

To validate compatibility with ballasts that are not on this list, please contact your sales representative

# LED Linears Ballast Compatibility List

## 120-277 V (2/2)

| Brand | Order code | Number of lamps | 1 Lamp 120 V | 1 Lamp 277 V | 2 Lamps 120 V | 2 Lamps 277 V | 3 Lamps 120 V | 3 Lamps 277 V | 4 Lamps 120 V | 4 Lamps 277 V | Ballast version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liyuan | LYEB5812 | 2 | non-compatible | non-compatible | compatible | compatible | | | | | / |
| Luma | BLF254-U | 2 | compatible | compatible | compatible | compatible | | | | | / |
| Maxlite | SKEU542HOP/SC | 2 | compatible | compatible | compatible | compatible | | | | | / |
| Osram | QHE 2x54T5HO/UNV PSN | 2 | compatible | compatible | compatible | compatible | | | | | / |
| Osram | QT 2x54/120PHO-DIM | 2 | | | non-compatible | compatible | | | | | / |
| Osram | QTP 2x54T5HO/UNV PSN | 2 | compatible | compatible | compatible | compatible | | | | | / |
| Osram | QTP 2x54T5HO/UNV PSN HT | 2 | compatible | compatible | compatible | compatible | | | | | / |
| Osram | QTP 2x54T5HO/UNV PSN 80-SC | 2 | compatible | compatible | compatible | compatible | | | | | / |
| Osram | QHE 4x54T5HO/UNV PSN HT SCL | 4 | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | / |
| Osram | QHE 4x54T5HO/UNV PSN HTL[DOE] | 4 | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | / |
| Osram | QTP 4x54T5HO/UNV PSN HT W | 4 | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | / |
| Pacific | EB-254PRS-U | 2 | compatible | compatible | compatible | compatible | | | | | / |
| Roberson | PSL 254T5MV | 2 | compatible | non-compatible | compatible | compatible | | | | | / |
| Roberson | PSB454T5MV | 4 | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | / |
| Sunpark | U-2/54T5HO | 2 | compatible | compatible | compatible | compatible | | | | | / |
| Symban | SLFE-254 T5HO-120MV-90C | 2 | compatible | compatible | compatible | compatible | | | | | / |
| Symban | SLFE-454 T5HO-120MV-90C | 4 | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | / |
| STANDARD | 57641 - E154T5PS120-277/N/HO | 1 | compatible | compatible | compatible | | | | | | / |
| STANDARD | 63025 - E245T5HOPS120-277/N/XTRM | 2 | compatible | compatible | compatible | compatible | | | | | / |
| STANDARD | 63027 - E454T5HOPS120-277/N/XTRM | 4 | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | / |
| Ultrasave | ER254120MHT-W | 2 | compatible | compatible | compatible | compatible | | | | | / |
| Universal | B254PUNV-D | 2 | compatible | compatible | compatible | compatible | | | | | REV C |
| Universal | B254PUNVHB-D | 2 | compatible | compatible | compatible | compatible | | | | | REV A |
| Universal | B454PUNV-E | 4 | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | REV D |
| Universal | B454PUNVHB-E | 4 | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | REV D |

Legend: compatible · non-compatible · N/A

Ballasts test are performed with a specific manufacturing date code. Older ballasts, with the same model numbers may have different electronic designs and consequently compatibility may vary. Similarly, newer ballast, with the same model number, may have undergone revisions that may affect compatibility. Compatibility may also extend beyond this list and Stanpro recommends testing a few fixtures with the ballast compatible lamps, even if the ballast is on this compatibility list, to ensure compatibility and performance.

To validate compatibility with ballasts that are not on this list, please contact your sales representative

**347 V**

| Ballast Description | | | 1 Lamp | 2 Lamps | 3 Lamps | 4 Lamps | Ballast version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | Order code | Number of lamps | Input Voltage | | | | |
| | | | 347 V | | | | |
| Advance | HCN-2S54-90C-WL | 2 | compatible | compatible | | | REV C |
| Advance | HCN-4S54-2LS-H | 4 | | | non-compatible | non-compatible | REV C |
| Advance | HCN-4S54-90C-2LS-G | 4 | compatible | compatible | | | REV A |
| Fusion | FB232347E-HE | 2 | | | compatible | compatible | / |
| Osram | QHE 2x54T5HO/347-480PSN HT | 2 | compatible | compatible | | | / |
| Osram | QHE 4x54T5HO/347-480PSN HT SCL | 4 | non-compatible | non-compatible | non-compatible | non-compatible | / |
| Symban | SLFE-254 T5HO-347V-90C | 2 | compatible | compatible | | | / |
| Symban | SLFE-454 T5HO-347V-90C | 2 | compatible | compatible | compatible | compatible | / |
| STANDARD | 63026 - E254T5HOPS347/N/XTRM | 2 | compatible | compatible | | | / |
| STANDARD | 63028 - E454T5HOPS347/N/XTRM | 4 | compatible | compatible | compatible | compatible | / |

Ballasts test are performed with a specific manufacturing date code. Older ballasts, with the same model numbers may have different electronic designs and consequently compatibility may vary. Similarly, newer ballast, with the same model number, may have undergone revisions that may affect compatibility. Compatibility may also extend beyond this list and Stanpro recommends testing a few fixtures with the ballast compatible lamps, even if the ballast is on this compatibility list, to ensure compatibility and performance.

To validate compatibility with ballasts that are not on this list, please contact your sales representative

■ compatible    ■ non-compatible    ☐ N/A

# LED Linears Ballast Compatibility List

**STANDARD®**

## LED T8 U1

| Order code | Description |
|---|---|
| **66985** | T8/S2/15W/840/48/U1/ND/STD |

### 120-277/347 V (1/5)

Legend: C = compatible (blue), X = non-compatible (red), blank = N/A

| Brand | Order code | Number of lamps | Starting Method | 1 Lamp 120 V | 277 V | 305 V | 2 Lamps 120 V | 277 V | 305 V | 3 Lamps 120 V | 277 V | 305 V | 4 Lamps 120 V | 277 V | 305 V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eiko | PM-2X32T8-UNV-IS-L | 2 | IS | C | C | C | C | C | C | | | | | | |
| | PM-3X32T8-UNV-IS | 3 | IS | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | | |
| | PM-3X32T8-UNV-IS-H | 3 | IS | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | | |
| | PM-3X32T8-UNV-IS-L | 3 | IS | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | | |
| | PM-4X32T8-UNV-IS | 4 | IS | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| | PM-4X32T8-UNV-IS-L | 4 | IS | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| | PM-2X32T8-UNV-IS | 2 | IS | C | C | C | C | C | C | | | | | | |
| | PM-3X32T8-UNV-PS | 3 | PS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |
| | PM-3X32T8-UNV-PS-H | 3 | PS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |
| Espen | VE232MVHIPE | 2 | IS | C | C | C | C | C | C | | | | | | |
| | VE232MVHIPHE | 2 | IS | C | C | C | C | C | C | | | | | | |
| | VE232MVHIPLE | 2 | IS | C | C | C | C | C | C | | | | | | |
| | VE232MVHRPHT3-AB | 2 | PS | X | X | X | C | C | C | | | | | | |
| | EPH4/32IS/MV/SC/HE | 4 | IS | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| | EP3/32IS/MV/SC/HE | 3 | IS | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | | |
| | EPL4/32IS/MV/MC/HE | 4 | IS | C | C | C | C | C | X | C | C | C | C | C | C |
| | EPH2/321S/MV/MC/HE | 2 | IS | C | C | X | C | C | C | | | | | | |
| | E2/32IS-120MC | 2 | IS | C | | | C | | | | | | | | |
| | EPL2/32IS/MV/MC/HE | 2 | IS | C | C | C | C | C | C | | | | | | |
| | EPL3/32IS/MV/SC/HE | 3 | IS | C | C | C | C | C | C | X | X | X | | | |
| | EP4/32IS/MV/MC/HE | 4 | IS | C | C | X | C | C | X | C | X | C | C | C | X |
| | EP2/32IS/MV/MC/HE | 2 | IS | C | C | C | C | C | C | | | | | | |
| | EP3/32IS/MV/MC/HE | 3 | IS | C | X | C | C | X | C | C | C | C | | | |
| GE | GE-232-MV-N | 2 | IS | C | C | C | C | C | C | | | | | | |
| | GE232MAX-N/ULTRA | 2 | IS | C | C | C | C | C | C | | | | | | |
| | GE432MAX-H/ULTRA | 4 | IS | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| | GE432MAX-L/ULTRA | 4 | IS | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| | GE-232-MAX-H/Ultra | 2 | IS | C | C | C | C | C | C | | | | | | |
| | GE432MAX-G-N | 4 | IS | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| | GE132MAX-G-N | 1 | IS | C | C | C | | | | | | | | | |
| | GE132MAX-H/ULTRA | 1 | IS | C | C | C | | | | | | | | | |
| | GE132MAX-L/ULTRA | 1 | IS | C | C | C | | | | | | | | | |
| | GE132MAXP-N/ULTRA | 1 | IS | C | C | C | | | | | | | | | |
| | GE232MV-N-DIY | 2 | IS | C | C | C | C | C | C | | | | | | |
| | GE232-120-RES | 2 | IS | C | | | C | | | | | | | | |
| | GE232MAX-L/ULTRA | 2 | IS | C | C | C | C | C | C | | | | | | |

Legend: ■ compatible   ■ non-compatible   ☐ N/A

Ballasts test are performed with a specific manufacturing date code. Older ballasts, with the same model numbers may have different electronic designs and consequently compatibility may vary. Similarly, newer ballast, with the same model number, may have undergone revisions that may affect compatibility. Compatibility may also extend beyond this list and Stanpro recommends testing a few fixtures with the ballast compatible lamps, even if the ballast is on this compatibility list, to ensure compatibility and performance.

To validate compatibility with ballasts that are not on this list, please contact your sales representative

STANDARD®

## 120-277/347 V (2/5)

| Ballast Description | | | | 1 Lamp | | | 2 Lamps | | | 3 Lamps | | | 4 Lamps | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | Order code | Number of lamps | Starting Method | Input Voltage | | | | | | | | | | | |
| | | | | 120 V | 277 V | 305 V | 120 V | 277 V | 305 V | 120 V | 277 V | 305 V | 120 V | 277 V | 305 V |
| GE | GE332MV-N | 3 | IS | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | | | |
| | GE332MAX-N/ULTRA | 3 | IS | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | | | |
| | GE332MAX-L/ULTRA | 3 | IS | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | | | |
| | GE332MAX-G-N | 3 | IS | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | | | |
| | GE332MAXP-H/ULTRA | 3 | IS | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | | | |
| | GE432-120-RES | 4 | IS | compatible | | | compatible | | | compatible | | | compatible | | |
| | GE432MV-N-42T | 4 | IS | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible |
| | GE432MAX-N/ULTRA | 4 | IS | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible |
| | GE232-MVPS-N | 2 | PS | compatible | compatible | non-compatible | compatible | compatible | non-compatible | | | | | | |
| | GE-332-MVPS-N | 3 | PS | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | | | |
| | GE432-MVPS-N | 4 | PS | compatible | compatible | non-compatible | compatible | compatible | non-compatible | compatible | compatible | non-compatible | compatible | compatible | N/A |
| | GE-232-MV-PS-N | 2 | PS | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | | | | | | |
| | FB432MVE-PPS-HE | 4 | PS | | | | | | | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible |
| Halco | EP232IS/L/MV/SL | 2 | IS | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | | | | | | |
| | E432IS/120/R/SL | 4 | IS | compatible | | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | | | compatible | | |
| | EP232IS/MV/HE | 2 | IS | compatible | compatible | non-compatible | compatible | compatible | compatible | | | | | | |
| | EP332IS/MV/HE | 3 | IS | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | | | |
| | EP432IS/MV/HE | 4 | IS | compatible | compatible | non-compatible | compatible | compatible | non-compatible | compatible | compatible | non-compatible | compatible | compatible | non-compatible |
| | EP432IS/L/MV/HE | 4 | IS | compatible | compatible | non-compatible | compatible | compatible | non-compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible |
| Keystone | KTEB-232-UV-IS-N-P | 2 | IS | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | | | | | | |
| | KTEB-432RIS-1-TP-SL | 4 | IS | compatible | compatible | | compatible | compatible | compatible | compatible | | | compatible | | |
| | KTEB-332-UV-IS-N-P | 3 | IS | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | | | |
| | KTEB-432-UV-IS-N-P | 4 | IS | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible |
| | KTEB-2C72-1-TP | 1 | PS | non-compatible | non-compatible | non-compatible | | | | | | | | | |
| LumaPro | 4KGH1 EB-432IS-120 | 4 | IS | compatible | | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | | | compatible | | |
| Maxlite | SKEU322HEL/SC | 2 | IS | compatible | compatible | non-compatible | compatible | compatible | compatible | | | | | | |
| | SKEU324HE/SC | 4 | IS | compatible | compatible | non-compatible | compatible | compatible | non-compatible | compatible | compatible | non-compatible | compatible | compatible | non-compatible |
| | SKEU323L/SC | 3 | IS | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | | | |
| | MLEU322HEL/SC | 2 | IS | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | | | | | | |
| | MLEU323H/SC | 3 | IS | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | | | |
| | MLEU324HE/SC | 4 | IS | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible |
| Osram | QTP 2X32T8/UNV ISN-SC | 2 | IS | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | | | | | | |
| | QHE 2X32T8/UNV ISN-SC | 2 | IS | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | | | | | | |
| | QHE 2X32T8/UNV ISL-SC | 2 | IS | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | | | | | | |
| | QHE 3X32T8/UNV ISH-SC | 3 | IS | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | | | |
| | QHE 4X32T8/UNV ISN-SC | 4 | IS | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible |
| | QHE 4X32T8/UNV ISL-SC | 4 | IS | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible |
| | QTP 4×32T8/UNV ISN-SC | 4 | IS | compatible | non-compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible |
| | QHE 1X32T8/UNV ISN-SC | 1 | IS | compatible | compatible | compatible | | | | | | | | | |

■ compatible　■ non-compatible　□ N/A

Ballasts test are performed with a specific manufacturing date code. Older ballasts, with the same model numbers may have different electronic designs and consequently compatibility may vary. Similarly, newer ballast, with the same model number, may have undergone revisions that may affect compatibility. Compatibility may also extend beyond this list and Stanpro recommends testing a few fixtures with the ballast compatible lamps, even if the ballast is on this compatibility list, to ensure compatibility and performance.

To validate compatibility with ballasts that are not on this list, please contact your sales representative

# LED Linears Ballast Compatibility List

## 120-277/347 V (3/5)

Legend: C = compatible (blue), R = non-compatible (red), blank = N/A

| Brand | Order code | Number of lamps | Starting Method | 1 Lamp 120 V | 1 Lamp 277 V | 1 Lamp 305 V | 2 Lamps 120 V | 2 Lamps 277 V | 2 Lamps 305 V | 3 Lamps 120 V | 3 Lamps 277 V | 3 Lamps 305 V | 4 Lamps 120 V | 4 Lamps 277 V | 4 Lamps 305 V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osram | QHE 1X32T8/UNV ISN-SC | 1 | IS | C | C | C | | | | | | | | | |
| | QHE 1X32T8/UNV ISL-SC | 1 | IS | C | C | C | | | | | | | | | |
| | QTP 1X32T8/UNV ISN-SC | 1 | IS | C | C | C | | | | | | | | | |
| | QHE 2X32T8/UNV ISH-SC | 2 | IS | C | R | C | C | C | C | | | | | | |
| | QTP 3X32T8/UNV ISN-SC | 3 | IS | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | | |
| | QHE 3X32T8/UNV ISN-SC | 3 | IS | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | | |
| | QHE 3X32T8/UNV ISL-SC | 3 | IS | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | | |
| | QHE 4X32T8/UNV PSX-SC | 4 | PRS | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| | QHE 2X32T8/UNV PSH-HT | 2 | PRS | C | C | C | C | C | C | | | | | | |
| | QHE 2X32T8/UNV PSN-MC | 2 | PRS | C | C | C | C | C | C | | | | | | |
| | QHE 3X32T8/UNV PSN-SC | 3 | PRS | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | | |
| | QTP 3X32T8/UNV PSX-SC | 3 | PRS | R | R | R | R | R | R | R | R | R | | | |
| | QTP3X32T8/UNV PSN-SC | 3 | PRS | R | R | R | R | R | R | R | R | R | | | |
| | QHE 4X32T8/UNV PSN-SC | 4 | PRS | C | C | C | C | R | C | C | C | C | C | C | C |
| | QHE 2X32T8/UNV DIM-TC | 2 | PRS | R | R | R | R | R | R | | | | | | |
| PES | PES120ET8-12SMT-4 | 4 | IS | R | | | R | | R | R | | | R | R | |
| | PES120DET8-12SMT | 2 | PS | R | R | R | R | R | | | | | | | |
| Advance | ICN-2P32-N | 2 | IS | C | C | C | C | C | C | | | | | | |
| | IOPA-2P32-N | 2 | IS | C | C | C | C | C | C | | | | | | |
| | IOP-2P32-N | 2 | IS | C | C | C | C | C | C | | | | | | |
| | IOP-2P32-LW-N | 2 | IS | C | C | C | C | C | C | | | | | | |
| | IOPA-3P32-LW-N | 3 | IS | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | | |
| | IOPA-4P32-N | 4 | IS | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| | IOPA-4P32-HL-SC | 4 | IS | C | C | R | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| | IOP-4P32-N | 4 | IS | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| | IOP-4P32-LW-N | 4 | IS | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| | ICN-4P32-N | 4 | IS | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| | IOP-1P32-N | 1 | IS | C | C | C | | | | | | | | | |
| | ICN-1P32-N | 1 | IS | C | C | C | | | | | | | | | |
| | IOPA-1P32-N | 1 | IS | C | C | C | | | | | | | | | |
| | IOPA-2P32HL-SC | 2 | IS | C | C | C | C | C | C | | | | | | |
| | IOPA-3P32-N | 3 | IS | R | R | R | R | R | R | R | R | R | | | |
| | IOP-3P32-N | 3 | IS | R | R | R | R | R | R | R | R | R | | | |
| | REB-4P32-SC | 4 | IS | C | | | C | | C | C | | | C | C | C |
| | IOP-4P32-HL-SC | 4 | IS | C | R | R | C | R | R | C | C | C | C | C | C |
| | ICN-4P32-SC | 4 | IS | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| | ICN-3P32-N | 3 | IS | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | | |

Ballasts test are performed with a specific manufacturing date code. Older ballasts, with the same model numbers may have different electronic designs and consequently compatibility may vary. Similarly, newer ballast, with the same model number, may have undergone revisions that may affect compatibility. Compatibility may also extend beyond this list and Stanpro recommends testing a few fixtures with the ballast compatible lamps, even if the ballast is on this compatibility list, to ensure compatibility and performance.

To validate compatibility with ballasts that are not on this list, please contact your sales representative

■ compatible    ■ non-compatible    ☐ N/A

# LED Linears Ballast Compatibility List

## 120-277/347 V (4/5)

Legend: C = compatible, R = non-compatible, blank = N/A

| Brand | Order code | Number of lamps | Starting Method | 1 Lamp 120 V | 277 V | 305 V | 2 Lamps 120 V | 277 V | 305 V | 3 Lamps 120 V | 277 V | 305 V | 4 Lamps 120 V | 277 V | 305 V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advance | IOP-2PSP32-N | 2 | PS | C | C | C | C | C | R | | | | | | |
| | IOP-3PSP32-SC | 3 | PS | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | | |
| | IOP-3PSP32-LW-SC | 3 | PS | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | | |
| | IOP-4PSP32-SC | 4 | PS | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| | IOP-4PSP32-LW-SC | 4 | PS | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| | IOP-2S32-SC | 2 | PS | R | R | R | R | R | R | | | | | | |
| | IZT-2S32-SC | 2 | DPS | R | R | R | C | C | R | | | | | | |
| | IOP-2PSP32-LW-N | 2 | PS | C | C | C | C | C | C | | | | | | |
| | IZT-2PSP32-SC | 2 | DPS | R | R | R | R | R | R | | | | | | |
| Plusrite | BAF232IS/MV | 2 | IS | C | C | R | C | C | C | | | | | | |
| | BAF332IS/MV | 3 | IS | C | C | C | C | C | R | C | C | R | | | |
| Robertson | ISU232T8120  3P20116 | 2 | IS | C | C | C | C | C | C | | | | | | |
| | RSZ132T8120 | 1 | PS | R | C | C | | | | | | | | | |
| Sola | E-758-F-232-SC | 2 | IS | C | | C | C | C | C | | | | | | |
| | E-758-U-232-MC | 2 | IS | C | C | R | C | C | R | | | | | | |
| Sunpark | 120-1/32IS HPF | 1 | IS | C | | | | | | | | | | | |
| | U-2/32IS HBF | 2 | IS | C | C | R | C | C | C | | | | | | |
| | U-2/32ISE-LBF | 2 | IS | C | C | C | C | C | C | | | | | | |
| | U-3/32ISE | 3 | IS | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | | |
| | U-3/32ISE-HBF | 3 | IS | C | C | R | C | C | R | C | C | R | | | |
| | 120-3/32IS MP,F | 3 | IS | C | | | C | C | | C | | | | | |
| | U-4/32IS HP,F | 4 | IS | C | C | R | C | C | C | C | C | R | C | C | R |
| | U-4/32IS HBF | 4 | IS | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| | U-4/32ISE-LBF | 4 | IS | C | C | C | C | C | C | C | C | R | C | C | R |
| | U-1/32PSE | 1 | PS | R | R | R | | | | | | | | | |
| | U-2/32PSE | 2 | RS | R | R | R | R | R | R | | | | | | |
| | U-2/32PSE-HBF | 2 | RS | R | R | R | R | R | R | | | | | | |
| | U-232PS3 | 2 | RS | R | R | R | R | R | R | | | | | | |
| | U-232PS3-HBF | 2 | RS | R | R | R | R | R | R | | | | | | |
| | SL15T | 2 | RS | C | | | C | | | | | | | | |
| | LC 12011T | 1 | PS | R | | | | | | | | | | | |
| | LC 12013T | 1 | PS | C | | | | | | | | | | | |
| Superior Life | 70201 | 2 | IS | C | R | C | C | C | C | | | | | | |
| | 70210 | 2 | PS | C | C | C | C | C | C | | | | | | |
| | 70211 | 4 | PS | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| TCP | E2P32ISUNVHE | 2 | IS | C | C | R | C | C | R | | | | | | |
| | E4P32ISUNVLE | 4 | IS | C | C | R | C | C | C | C | R | C | C | C | C |
| | E3P32ISUNVE | 3 | IS | C | C | C | C | C | R | C | C | C | | | |
| | E3P32ISUNVLE | 3 | IS | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | | |

compatible · non-compatible · N/A

Ballasts test are performed with a specific manufacturing date code. Older ballasts, with the same model numbers may have different electronic designs and consequently compatibility may vary. Similarly, newer ballast, with the same model number, may have undergone revisions that may affect compatibility. Compatibility may also extend beyond this list and Stanpro recommends testing a few fixtures with the ballast compatible lamps, even if the ballast is on this compatibility list, to ensure compatibility and performance.

To validate compatibility with ballasts that are not on this list, please contact your sales representative

# LED Linears Ballast Compatibility List



## 120-277/347 V (5/5)

| Ballast Description | | | | 1 Lamp | | | 2 Lamps | | | 3 Lamps | | | 4 Lamps | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brand | Order code | Number of lamps | Starting Method | Input Voltage | | | | | | | | | | | |
| | | | | 120 V | 277 V | 305 V | 120 V | 277 V | 305 V | 120 V | 277 V | 305 V | 120 V | 277 V | 305 V |
| TCP | E4P32ISUNVE | 4 | IS | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| | E4P32ISUNVHE | 4 | IS | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Universal | B232IUNVHP-N | 2 | IS | C | C | C | C | C | C | | | | | | |
| | B232IUNVEL-A | 2 | IS | C | C | C | C | C | C | | | | | | |
| | B233IUNVHE-A | 2 | IS | C | C | C | C | C | C | | | | | | |
| | B432IUNVHE L-A | 4 | IS | C | C | N | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| | B232IUNVHEH-A | 2 | IS | C | C | C | C | C | C | | | | | | |
| | B332IUNVHP-A | 3 | IS | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | | |
| | B432IUNVHP-A | 4 | IS | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| | B232I120RES-A | 2 | IS | C | | | C | | | | | | | | |
| | B432I120RES-A | 4 | IS | C | | | C | | | C | | | C | | |
| | B132IUNVHP-N | 1 | IS | C | C | C | | | | | | | | | |
| | B432PUNVHE-A | 4 | PS | C | C | C | C | C | N | C | C | N | C | C | N |
| | B232PUNVHE-B | 2 | PS | C | C | C | C | C | C | | | | | | |
| | B332PUNVHE-A | 3 | PS | C | N | C | C | C | C | C | C | C | | | |
| Watran | DBG32N-MV-TP-PS-HL | 4 | PS | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Work Horse | WHCG4-120-T8-IS | 4 | IS | C | | | C | | | C | | | C | | |
| | WHSG3-UNV-T8-IS | 3 | IS | C | C | N | C | C | N | C | C | N | | | |
| | WHSG4-UNV-T8-IS | 4 | IS | C | C | N | C | C | N | C | C | N | C | C | N |

Legend: C = compatible (blue), N = non-compatible (red), blank = N/A

Ballasts test are performed with a specific manufacturing date code. Older ballasts, with the same model numbers may have different electronic designs and consequently compatibility may vary. Similarly, newer ballast, with the same model number, may have undergone revisions that may affect compatibility. Compatibility may also extend beyond this list and Stanpro recommends testing a few fixtures with the ballast compatible lamps, even if the ballast is on this compatibility list, to ensure compatibility and performance.

To validate compatibility with ballasts that are not on this list, please contact your sales representative

# LED Linears Ballast Compatibility List

## LED T8 U6

| Order code | Description |
|---|---|
| 66986 | T8/S2/11.5W/835/48/U6/ND/STD |
| 66987 | T8/S2/11.5W/840/48/U6/ND/STD |
| 66988 | T8/S2/15W/840/48/U6/ND/STD |

### 120-277/347 V (1/5)

| Brand | Order code | Number of lamps | Starting Method | 1 Lamp 120 V | 277 V | 305 V | 2 Lamps 120 V | 277 V | 305 V | 3 Lamps 120 V | 277 V | 305 V | 4 Lamps 120 V | 277 V | 305 V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eiko | PM-3X32T8-UNV-IS | 3 | IS | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | | |
| | PM-3X32T8-UNV-IS-H | 3 | IS | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | | |
| | PM-3X32T8-UNV-IS-L | 3 | IS | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | | |
| | PM-4X32T8-UNV-IS | 4 | IS | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| | PM-4X32T8-UNV-IS-L | 4 | IS | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| | PM-2X32T8-UNV-IS | 2 | IS | C | C | C | C | C | C | | | | | | |
| | PM-3X32T8-UNV-PS | 3 | PS | N | N | N | N | N | N | N | N | N | | | |
| | PM-3X32T8-UNV-PS-H | 3 | PS | N | N | N | N | N | N | N | N | N | | | |
| Espen | VE232MVHIPE | 2 | IS | C | C | C | C | C | C | | | | | | |
| | VE232MVHIPHE | 2 | IS | C | C | C | C | C | C | | | | | | |
| | VE232MVHIPLE | 2 | IS | C | C | C | C | C | C | | | | | | |
| | VE232MVHRPHT3-AB | 2 | PS | N | N | N | C | C | C | | | | | | |
| GE | GE-232-MV-N | 2 | IS | C | C | C | C | C | C | | | | | | |
| | GE232MAX-N/ULTRA | 2 | IS | C | C | C | C | C | C | | | | | | |
| | GE432MAX-H/ULTRA | 4 | IS | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| | GE432MAX-L/ULTRA | 4 | IS | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| | GE-232-MAX-H/Ultra | 2 | IS | C | C | C | C | C | C | | | | | | |
| | GE432MAX-G-N | 4 | IS | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| | GE132MAX-G-N | 1 | IS | C | C | C | | | | | | | | | |
| | GE132MAX-H/ULTRA | 1 | IS | C | C | C | | | | | | | | | |
| | GE132MAX-L/ULTRA | 1 | IS | C | C | C | | | | | | | | | |
| | GE132MAXP-N/ULTRA | 1 | IS | C | C | C | | | | | | | | | |
| | GE232MV-N-DIY | 2 | IS | C | C | C | C | C | C | | | | | | |
| | GE232-120-RES | 2 | IS | C | | | C | | | | | | | | |
| | GE232MAX-L/ULTRA | 2 | IS | C | C | C | C | C | C | | | | | | |
| | GE332MV-N | 3 | IS | | | | C | C | C | C | C | C | | | |
| | GE332MAX-N/ULTRA | 3 | IS | | | | C | C | C | C | C | C | | | |
| | GE332MAX-L/ULTRA | 3 | IS | | | | C | C | C | C | C | C | | | |
| | GE332MAX-G-N | 3 | IS | | | | C | C | C | C | C | C | | | |
| | GE332MAXP-H/ULTRA | 3 | IS | | | | C | C | C | C | C | C | | | |
| | GE432-120-RES | 4 | IS | C | | | C | | | C | | | C | | |
| | GE432MV-N-42T | 4 | IS | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| | GE432MAX-N/ULTRA | 4 | IS | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| | GE232-MVPS-N | 2 | PS | C | C | N | C | C | N | | | | | | |

Legend: C = compatible (blue), N = non-compatible (red), blank = N/A

Ballasts test are performed with a specific manufacturing date code. Older ballasts, with the same model numbers may have different electronic designs and consequently compatibility may vary. Similarly, newer ballast, with the same model number, may have undergone revisions that may affect compatibility. Compatibility may also extend beyond this list and Stanpro recommends testing a few fixtures with the ballast compatible lamps, even if the ballast is on this compatibility list, to ensure compatibility and performance.

To validate compatibility with ballasts that are not on this list, please contact your sales representative

## 120-277/347 V (2/5)

| Brand | Order code | Number of lamps | Starting Method | 1 Lamp 120 V | 277 V | 305 V | 2 Lamps 120 V | 277 V | 305 V | 3 Lamps 120 V | 277 V | 305 V | 4 Lamps 120 V | 277 V | 305 V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GE** | GE-332-MVPS-N | 3 | PS | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | | | |
| | GE432-MVPS-N | 4 | PS | compatible | compatible | non-compatible | compatible | compatible | non-compatible | compatible | compatible | non-compatible | compatible | compatible | non-compatible |
| | GE-232-MV-PS-N | 2 | PS | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | | | | | | |
| **Halco** | EP232IS/L/MV/SL | 2 | IS | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | | | | | | |
| | E432IS/120/R/SL | 4 | IS | compatible | | | compatible | | | compatible | | | compatible | | |
| | EP232IS/MV/HE | 2 | IS | compatible | compatible | non-compatible | compatible | compatible | compatible | | | | | | |
| | EP332IS/MV/HE | 3 | IS | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | | | | |
| | EP432IS/MV/HE | 4 | IS | compatible | compatible | non-compatible | compatible | compatible | non-compatible | compatible | compatible | non-compatible | compatible | compatible | non-compatible |
| | EP432IS/L/MV/HE | 4 | IS | compatible | compatible | non-compatible | compatible | compatible | non-compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible |
| **Howard** | EPH4/32IS/MV/SC/HE | 4 | IS | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible |
| | EP3/32IS/MV/SC/HE | 3 | IS | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | | | |
| | EPL4/32IS/MV/MC/HE | 4 | IS | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | non-compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible |
| | EPH2/321S/MV/MC/HE | 2 | IS | compatible | compatible | non-compatible | compatible | compatible | compatible | | | | | | |
| | E2/32IS-120MC | 2 | IS | compatible | | | compatible | | | | | | | | |
| | EPL2/32IS/MV/MC/HE | 2 | IS | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | | | | | | |
| | EPL3/32IS/MV/SC/HE | 3 | IS | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | non-compatible | non-compatible | non-compatible | | | |
| | EP4/32IS/MV/MC/HE | 4 | IS | compatible | compatible | non-compatible | compatible | compatible | non-compatible | compatible | compatible | non-compatible | compatible | compatible | non-compatible |
| | EP2/32IS/MV/MC/HE | 2 | IS | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | | | | | | |
| | EP3/32IS/MV/MC/HE | 3 | IS | compatible | non-compatible | compatible | compatible | non-compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | | | |
| **Keystone** | KTEB-232-UV-IS-N-P | 2 | IS | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | | | | | | |
| | KTEB-432RIS-1-TP-SL | 4 | IS | compatible | | | compatible | | | compatible | | | compatible | | |
| | KTEB-332-UV-IS-N-P | 3 | IS | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | | | |
| | KTEB-432-UV-IS-N-P | 4 | IS | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible |
| | KTEB-2C72-1-TP | 1 | PS | non-compatible | non-compatible | compatible | | | | | | | | | |
| **LumaPro** | 4KGH1 EB-432IS-120 | 4 | IS | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible |
| **Maxlite** | SKEU322HEL/SC | 2 | IS | compatible | compatible | non-compatible | compatible | compatible | compatible | | | | | | |
| | SKEU324HE/SC | 4 | IS | compatible | compatible | non-compatible | compatible | compatible | non-compatible | compatible | compatible | non-compatible | compatible | compatible | non-compatible |
| | SKEU323L/SC | 3 | IS | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | | | |
| | MLEU322HEL/SC | 2 | IS | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | | | | | | |
| | MLEU323H/SC | 3 | IS | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | | | |
| | MLEU324HE/SC | 4 | IS | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible |
| **Osram** | QTP 2X32T8/UNV ISN-SC | 2 | IS | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | | | | | | |
| | QHE 2X32T8/UNV ISN-SC | 2 | IS | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | | | | | | |
| | QHE 2X32T8/UNV ISL-SC | 2 | IS | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | | | | | | |
| | QHE 3X32T8/UNV ISH-SC | 3 | IS | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | | | |
| | QHE 4X32T8/UNV ISN-SC | 4 | IS | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible |
| | QHE 4X32T8/UNV ISL-SC | 4 | IS | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible |
| | QTP 4×32T8/UNV ISN-SC | 4 | IS | compatible | non-compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible |

Legend: ■ compatible  ■ non-compatible  ☐ N/A

Ballasts test are performed with a specific manufacturing date code. Older ballasts, with the same model numbers may have different electronic designs and consequently compatibility may vary. Similarly, newer ballast, with the same model number, may have undergone revisions that may affect compatibility. Compatibility may also extend beyond this list and Stanpro recommends testing a few fixtures with the ballast compatible lamps, even if the ballast is on this compatibility list, to ensure compatibility and performance.

To validate compatibility with ballasts that are not on this list, please contact your sales representative

## 120-277/347 V (3/5)

Legend: **C** = compatible (blue), **N** = non-compatible (red), blank = N/A

| Brand | Order code | Number of lamps | Starting Method | 1 Lamp 120V | 1 Lamp 277V | 1 Lamp 305V | 2 Lamps 120V | 2 Lamps 277V | 2 Lamps 305V | 3 Lamps 120V | 3 Lamps 277V | 3 Lamps 305V | 4 Lamps 120V | 4 Lamps 277V | 4 Lamps 305V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osram | QHE 1X32T8/UNV ISN-SC | 1 | IS | C | C | C | | | | | | | | | |
| | QHE 1X32T8/UNV ISL-SC | 1 | IS | C | C | C | | | | | | | | | |
| | QTP 1X32T8/UNV ISN-SC | 1 | IS | C | C | C | | | | | | | | | |
| | QHE 2X32T8/UNV ISH-SC | 2 | IS | C | N | C | C | C | C | | | | | | |
| | QTP 3X32T8/UNV ISN-SC | 3 | IS | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | | |
| | QHE 3X32T8/UNV ISN-SC | 3 | IS | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | | |
| | QHE 3X32T8/UNV ISL-SC | 3 | IS | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | | |
| | QHE 4X32T8/UNV PSX-SC | 4 | PRS | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| | QHE 2X32T8/UNV PSH-HT | 2 | PRS | C | C | C | C | C | C | | | | | | |
| | QHE 2X32T8/UNV PSN-MC | 2 | PRS | C | C | C | C | C | C | | | | | | |
| | QHE 3X32T8/UNV PSN-SC | 3 | PRS | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | | |
| | QTP 3X32T8/UNV PSX-SC | 3 | PRS | N | N | N | N | N | N | N | N | N | | | |
| | QTP3X32T8/UNV PSN-SC | 3 | PRS | N | N | N | N | N | N | N | N | N | | | |
| | QHE 4X32T8/UNV PSN-SC | 4 | PRS | C | C | C | C | N | C | C | C | C | C | C | C |
| | QHE 2X32T8/UNV DIM-TC | 2 | PRS | N | N | N | N | N | N | | | | | | |
| Advance | ICN-2P32-N | 2 | IS | C | C | C | C | C | C | | | | | | |
| | IOPA-2P32-N | 2 | IS | C | C | C | C | C | C | | | | | | |
| | IOP-2P32-N | 2 | IS | C | C | C | C | C | C | | | | | | |
| | IOP-2P32-LW-N | 2 | IS | C | C | C | C | C | C | | | | | | |
| | IOPA-3P32-LW-N | 3 | IS | C | C | C | C | C | C | C | C | | | | |
| | IOPA-4P32-N | 4 | IS | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| | IOPA-4P32-HL-SC | 4 | IS | C | C | N | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| | IOP-4P32-N | 4 | IS | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| | IOP-4P32-LW-N | 4 | IS | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| | ICN-4P32-N | 4 | IS | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| | IOP-1P32-N | 1 | IS | C | C | C | | | | | | | | | |
| | ICN-1P32-N | 1 | IS | C | C | C | | | | | | | | | |
| | IOPA-1P32-N | 1 | IS | C | C | C | | | | | | | | | |
| | IOPA-2P32HL-SC | 2 | IS | C | C | C | C | C | C | | | | | | |
| | IOPA-3P32-N | 3 | IS | N | N | N | N | N | N | N | N | N | | | |
| | IOP-3P32-N | 3 | IS | N | N | N | N | N | N | N | N | N | | | |
| | REB-4P32-SC | 4 | IS | C | | | C | C | C | C | | | C | | |
| | IOP-4P32-HL-SC | 4 | IS | C | N | N | C | N | N | C | C | C | C | C | C |
| | ICN-4P32-SC | 4 | IS | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| | ICN-3P32-N | 3 | IS | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | | |
| | IOP-2PSP32-N | 2 | PS | C | C | C | C | C | N | | | | | | |
| | IOP-3PSP32-SC | 3 | PS | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | | |
| | IOP-3PSP32-LW-SC | 3 | PS | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | | |
| | IOP-4PSP32-SC | 4 | PS | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |

Legend: ▇ compatible  ▇ non-compatible  ☐ N/A

Ballasts test are performed with a specific manufacturing date code. Older ballasts, with the same model numbers may have different electronic designs and consequently compatibility may vary. Similarly, newer ballast, with the same model number, may have undergone revisions that may affect compatibility. Compatibility may also extend beyond this list and Stanpro recommends testing a few fixtures with the ballast compatible lamps, even if the ballast is on this compatibility list, to ensure compatibility and performance.

To validate compatibility with ballasts that are not on this list, please contact your sales representative

# LED Linears Ballast Compatibility List

## 120-277/347 V (4/5)

| Brand | Order code | Number of lamps | Starting Method | 1 Lamp 120 V | 277 V | 305 V | 2 Lamps 120 V | 277 V | 305 V | 3 Lamps 120 V | 277 V | 305 V | 4 Lamps 120 V | 277 V | 305 V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advance | IOP-4PSP32-LW-SC | 4 | PS | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible |
| Advance | IOP-2S32-SC | 2 | PS | non-compatible | non-compatible | non-compatible | non-compatible | non-compatible | non-compatible | | | | | | |
| Advance | IZT-2S32-SC | 2 | DPS | non-compatible | non-compatible | non-compatible | compatible | compatible | non-compatible | | | | | | |
| Advance | IOP-2PSP32-LW-N | 2 | PS | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | | | | | | |
| Advance | IZT-2PSP32-SC | 2 | DPS | non-compatible | non-compatible | non-compatible | non-compatible | non-compatible | non-compatible | | | | | | |
| PES | PES120ET8-12SMT-4 | 4 | IS | non-compatible | | | non-compatible | | | non-compatible | | | non-compatible | | |
| PES | PES120DET8-12SMT | 2 | PS | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | non-compatible | | | | | | |
| Plusrite | BAF232IS/MV | 2 | IS | compatible | compatible | non-compatible | compatible | compatible | compatible | | | | | | |
| Plusrite | BAF332IS/MV | 3 | IS | compatible | compatible | non-compatible | compatible | compatible | non-compatible | compatible | compatible | non-compatible | | | |
| Robertson | ISU232T8120 3P20116 | 2 | IS | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | | | | | | |
| Robertson | RSZ132T8120 | 1 | PS | non-compatible | non-compatible | non-compatible | | | | | | | | | |
| Sola | E-758-F-232-SC | 2 | IS | | | | compatible | | | | | | | | |
| Sola | E-758-U-232-MC | 2 | IS | compatible | compatible | non-compatible | compatible | compatible | non-compatible | | | | | | |
| Sunpark | 120-1/32IS HPF | 1 | IS | compatible | compatible | compatible | | | | | | | | | |
| Sunpark | U-2/32IS HBF | 2 | IS | compatible | compatible | non-compatible | compatible | compatible | compatible | | | | | | |
| Sunpark | U-2/32ISE-LBF | 2 | IS | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | | | | | | |
| Sunpark | U-3/32ISE | 3 | IS | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | | | |
| Sunpark | U-3/32ISE-HBF | 3 | IS | compatible | compatible | non-compatible | compatible | compatible | non-compatible | compatible | compatible | non-compatible | | | |
| Sunpark | 120-3/32IS MP,F | 3 | IS | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | | | | | |
| Sunpark | U-4/32IS HP,F | 4 | IS | compatible | compatible | non-compatible | compatible | compatible | non-compatible | compatible | compatible | non-compatible | compatible | compatible | non-compatible |
| Sunpark | U-4/32IS HBF | 4 | IS | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible |
| Sunpark | U-4/32ISE-LBF | 4 | IS | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | non-compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | non-compatible |
| Sunpark | U-1/32PSE | 1 | PS | non-compatible | non-compatible | non-compatible | | | | | | | | | |
| Sunpark | U-2/32PSE | 2 | RS | non-compatible | non-compatible | non-compatible | non-compatible | non-compatible | non-compatible | | | | | | |
| Sunpark | U-2/32PSE-HBF | 2 | RS | non-compatible | non-compatible | non-compatible | non-compatible | non-compatible | non-compatible | | | | | | |
| Sunpark | U-232PS3 | 2 | RS | non-compatible | non-compatible | non-compatible | non-compatible | non-compatible | non-compatible | | | | | | |
| Sunpark | U-232PS3-HBF | 2 | RS | non-compatible | non-compatible | non-compatible | non-compatible | non-compatible | non-compatible | | | | | | |
| Sunpark | SL15T | 2 | RS | compatible | | | compatible | | | | | | | | |
| Sunpark | LC 12011T | 1 | PS | non-compatible | | | | | | | | | | | |
| Sunpark | LC 12013T | 1 | PS | compatible | compatible | compatible | | | | | | | | | |
| Superior Life | 70201 | 2 | IS | compatible | non-compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | | | | | | |
| Superior Life | 70210 | 2 | PS | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | | | | | | |
| Superior Life | 70211 | 4 | PS | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible |
| TCP | E2P32ISUNVHE | 2 | IS | compatible | compatible | non-compatible | compatible | compatible | non-compatible | | | | | | |
| TCP | E4P32ISUNVLE | 4 | IS | compatible | compatible | non-compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | non-compatible | compatible | compatible | compatible | compatible |
| TCP | E3P32ISUNVE | 3 | IS | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | non-compatible | compatible | compatible | compatible | | | |
| TCP | E3P32ISUNVLE | 3 | IS | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | | | |
| TCP | E4P32ISUNVE | 4 | IS | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible |
| TCP | E4P32ISUNVHE | 4 | IS | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible | compatible |

Legend: compatible (blue) — non-compatible (red) — N/A (white)

Ballasts test are performed with a specific manufacturing date code. Older ballasts, with the same model numbers may have different electronic designs and consequently compatibility may vary. Similarly, newer ballast, with the same model number, may have undergone revisions that may affect compatibility. Compatibility may also extend beyond this list and Stanpro recommends testing a few fixtures with the ballast compatible lamps, even if the ballast is on this compatibility list, to ensure compatibility and performance.

To validate compatibility with ballasts that are not on this list, please contact your sales representative

# LED Linears Ballast Compatibility List

## 120-277/347 V (5/5)

Legend: C = compatible (blue), N = non-compatible (red), blank = N/A

| Brand | Order code | Number of lamps | Starting Method | 1 Lamp 120 V | 277 V | 305 V | 2 Lamps 120 V | 277 V | 305 V | 3 Lamps 120 V | 277 V | 305 V | 4 Lamps 120 V | 277 V | 305 V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universal | B232IUNVHP-N | 2 | IS | C | C | C | C | C | C | | | | | | |
| | B232IUNVEL-A | 2 | IS | C | C | C | C | C | C | | | | | | |
| | B233IUNVHE-A | 2 | IS | C | C | C | C | C | C | | | | | | |
| | B432IUNVHE L-A | 4 | IS | C | C | N | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| | B232IUNVHEH-A | 2 | IS | C | C | C | C | C | C | | | | | | |
| | B332IUNVHP-A | 3 | IS | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | | |
| | B432IUNVHP-A | 4 | IS | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| | B232I120RES-A | 2 | IS | C | | | C | | | | | | | | |
| | B432I120RES-A | 4 | IS | C | | | C | | | C | | | C | | |
| | B132IUNVHP-N | 1 | IS | C | C | C | | | | | | | | | |
| | B432PUNVHE-A | 4 | PS | C | C | C | C | C | N | C | C | N | C | C | N |
| | B232PUNVHE-B | 2 | PS | C | C | C | C | C | C | | | | | | |
| | B332PUNVHE-A | 3 | PS | C | N | C | C | C | C | C | C | C | | | |
| Watran | DBG32N-MV-TP-PS-HL | 4 | PS | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Work Horse | WHCG4-120-T8-IS | 4 | IS | C | | | C | | | C | | | C | | |
| | WHSG3-UNV-T8-IS | 3 | IS | C | | N | C | | N | C | | N | | | |
| | WHSG4-UNV-T8-IS | 4 | IS | C | | N | C | | N | C | | N | C | | N |

Legend: ■ compatible ■ non-compatible ☐ N/A

Ballasts test are performed with a specific manufacturing date code. Older ballasts, with the same model numbers may have different electronic designs and consequently compatibility may vary. Similarly, newer ballast, with the same model number, may have undergone revisions that may affect compatibility. Compatibility may also extend beyond this list and Stanpro recommends testing a few fixtures with the ballast compatible lamps, even if the ballast is on this compatibility list, to ensure compatibility and performance.

To validate compatibility with ballasts that are not on this list, please contact your sales representative

# LED Linears Ballast Compatibility List

## LED T8 GEN 1 LAMPS

| Order code | Description |
|---|---|
| 63244 | LED/T8/12W/840/IS/24/ND/STD |
| 63245 | LED/T8/17W/840/IS/36/ND/STD |
| 63247 | LED/T8/18W/840/IS/48/ND/STD |
| 63248 | LED/T8/18W/850/IS/48/ND/STD |
| 63249 | LED/T8/22W/835/IS/48/ND/STD |
| 63161 | LED/T8/22W/840/IS/48/ND/STD |
| 63250 | LED/T8/22W/850/IS/48/ND/STD |
| 63163 | LED/T8/22W/840/IS/48/ND/STD/SMX |

## STANDARD® COMPATIBLE BALLASTS - GEN 1

| Brand | Order code and description |
|---|---|
| STANDARD | 61113_E232T8IS120/N/AS; 61124_E232T8IS120/N/AS/BULK; 61128_E232T8IS120-277/N/AS; 60075_E232T8IS120/H/90C; 60076_E232T8IS347/H/90C; 58278_E232T8IS347/L/BULK; 31549_E232T8IS347/N/BULK; 10293_E232T8IS347/N; 59770_E432T8IS120/H/90C; 61127_E432T8IS120/L/AS/BULK; 61120_E432T8IS120/L/AS; 61134_E432T8IS120-277/L/AS; 61135_E432T8IS120-277/L/AS/BULK; 61125_E432T8IS120/N/AS/BULK; 61114_E432T8IS120/N/AS; 61129_E432T8IS120-277/N/AS; 61133_E432T8IS120-277/N/AS/BULK; 59771_E432T8IS347/H/90C; 56603_E432T8IS347/L/BULK; 31036_E432T8IS347/L; 31552_E432T8IS347/N/BULK; 10294_E432T8IS347/N; 61123_E232T8IS120/L/AS; 61126_E232T8IS120/L/AS/BULK; 61131_E232T8IS120-277/L/AS; 61132_E232T8IS120-277/L/AS/BULK |

## OTHER MANUFACTURERS COMPATIBLE BALLASTS - GEN 1

| Brand | Model |
|---|---|
| FULHAM | WHCG3-120-T8-IS |
| GE | GE-432-120-N; GE-232-MVPS-L; GE-232-MVPS-H; GE-232MAX-N/ULTRA; GE-232-120-N; GE-432-277-N; GE-332MV-N; GE-232-120-PS-N |
| HALCO | EP432IS/MV/MC; EP432IS/L/MV/HE; EP332IS/MV/MC; EP332IS/L/MV/HE; EP232IS/MV/MC; EP232IS/L/MV/HE; EP232IS/H/MV/HE; EP132IS/MV/MC |
| PHILIPS | REZ-2S32-SC; REL-2P32-SC; IPO-4P32-LW-N; ICN-2M32-MC; ICN-1P32-N; ICN-132-MC; GOPA-2P32-SC; Advance REZ-2S32-SC; Advance REL-2P32-SC; Advance REB-2P32-SC; Advance IOPA-2P32-LW-N; Advance IOP-4P32-LW-N; Advance ICN-4P32-N; Advance ICN-3P32-N; Advance ICN-2P32-N; Advance ICN-2M32-MC; Advance ICN-1P32-N |
| SYLVANIA | U-4/32IS HBF; U-4/32IS; U-3/32ISE LBF; U-3/32ISE HBF; U-3/32ISE; U-3/32IS HBF; U-3/32IS; U-2/32ISE LBF; U-2/32ISE HBF; U-2/32ISE; U-2/32IS HBF; U-2/32IS; QTP 4x32T8/UNV ISN-SC; QHE 2x32T8/UNV ISN-SC |
| UNIVERSAL | B432IUNVHP-A; B232PUNVHE-B; B232IUNVHP-N |

Ballasts test are performed with a specific manufacturing date code. Older ballasts, with the same model numbers may have different electronic designs and consequently compatibility may vary. Similarly, newer ballast, with the same model number, may have undergone revisions that may affect compatibility. Compatibility may also extend beyond this list and Stanpro recommends testing a few fixtures with the ballast compatible lamps, even if the ballast is on this compatibility list, to ensure compatibility and performance.

To validate compatibility with ballasts that are not on this list, please contact your sales representative

# LED Linears Ballast Compatibility List

**STANDARD**®

## LED T8 GEN 2 LAMPS

| Order code | Description |
|---|---|
| 64071 | LED/T8/9W/830/24/STD/SMX |
| 64072 | LED/T8/9W/835/24/STD/SMX |
| 64073 | LED/T8/11W/830/36/STD/SMX |
| 64074 | LED/T8/11W/835/36/STD/SMX |
| 63632 | LED/T8/11W/840/36/STD |
| 64075 | LED/T8/12W/830/48/STD/SMX |
| 63638 | LED/T8/12W/835/48/STD |
| 63633 | LED/T8/12W/840/48/STD |
| 63634 | LED/T8/12W/850/48/STD |
| 63635 | LED/T8/17W/835/48/STD |
| 63636 | LED/T8/17W/840/48/STD |
| 64152 | LED/T8/17W/840/48/STD/SMX |
| 63637 | LED/T8/17W/850/48/STD |
| 64153 | LED/T8/17W/850/48/STD/SMX |

## STANDARD® COMPATIBLE BALLASTS - GEN 2

| Brand | Order code and description |
|---|---|
| STANDARD | 10293_E232T8IS347/N; 56558_E232T8IS120/L/BULK; 58278_E232T8IS347/L/BULK; 61113_E232T8IS120/N/AS; 10365_E332T8IS347/N; 60080_E332T8IS120/L/90C/BULK; 61122_E332T8120/N/AS; 10294_E432T8IS347/N; 56603_E432T8IS347/BULK; 61114_E432T8IS120/N/AS; 61127_E432T8IS120/L/AS/BULK |

## OTHER MANUFACTURERS COMPATIBLE BALLASTS - GEN 2

| Brand | Model |
|---|---|
| GE | GE-232-MV-N; GE232MAX-N/ULTRA; GE432MAX-L/ULTRA; GE432MAX-H/ULTRA; GE432MVPS-N-V03* |
| OSRAM SYLVANIA | QHE 2X32T8/UNV ISL-SC; QTP 2X32T8/UNV ISN-SC; QHE 2X32T8/UNV ISN-SC; QTP 3X32T8/UNV ISN-SC; QHE 3X32T8/UNV ISH-SC; QHE 4X32T8/UNV ISL-SC; QHE 4X32T8/UNV ISN-SC |
| PHILIPS | IOP-2P32-LW-N; ICN-2P32-N; IOPA-2P32-N; IOP-2P32-N; IOPA-3P32-LW-N; IOP-4P32-LW-N; IOPA-4P32-N; IOP-4P32-N; ICN-4P32-N; IZT-2S32-SC* |

*dimming ballast*

## T8 BALLAST/DIMMER COMPATIBILITY LIST - GEN 2

| Order code | Description | Order code | Description |
|---|---|---|---|
| 64071 | LED/T8/9W/830/24/STD/SMX | Lutron / NTFTV | ADVANCE PHILIPS / IZT-2S32-SC GE / GE432MVPS-N-V03 |
| 64072 | LED/T8/9W/835/24/STD/SMX | | |
| 64073 | LED/T8/11W/830/36/STD/SMX | | |
| 64074 | LED/T8/11W/835/36/STD/SMX | | |
| 64075 | LED/T8/12W/830/48/STD/SMX | Lutron / NTFTV | ADVANCE PHILIPS / IZT-2S32-SC |
| 64152 | LED/T8/17W/840/48/STD/SMX | | |
| 64153 | LED/T8/17W/850/48/STD/SMX | | |

Ballasts test are performed with a specific manufacturing date code. Older ballasts, with the same model numbers may have different electronic designs and consequently compatibility may vary. Similarly, newer ballast, with the same model number, may have undergone revisions that may affect compatibility. Compatibility may also extend beyond this list and Stanpro recommends testing a few fixtures with the ballast compatible lamps, even if the ballast is on this compatibility list, to ensure compatibility and performance.

To validate compatibility with ballasts that are not on this list, please contact your sales representative